کأشرِ بھگوت گیتا
پریم ناتھ کول ارپنؔ
وِتستا پرٚکاشن جموں

کأشرِ بھگوت گیتا

پریم ناتھ کول ارٛپن

وِتستا پرٛکاشن جموں

کتابہِ ہُنٛد ناو : کأشرِ بھگوت گیتا

ترجمہٕ کار : پریم ناتھ کول ارپن

ؤری : 2001

پبلشٔر : وِتستا پرٛکاشن

472 وِنایک نگر -II مُٹھی

جموں - 181205

ڈی۔ٹی۔پی : رِنکو کول

مول :

Published with Financial Assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry Of Human Resource Development, Department of Education, Govt. of India) Mysore - 6 vide sanction letter No. 15-5(8)/99-2000/KAS/ GRNT dated 8th February 2000 under the Scheme of Grant - in - Aid.

ترتیب

گوڑ گتھ

گیتا جی ہُند کاشُر ترجمہٕ چھُ پنڈت پریم ناتھ کول ارپن صأبُن عام لۆکن ہنٛدِ باپتھ اَکھ مولُل تحفہٕ ۔ تِمو چھےٚ اَمہِ ترجمہٕ رٔنگی کم زان کار لۆکن گیانہٕ صدرٕچ سو وتھ ہاوٕمژ ییس سارِوے کھوتہٕ سہٕل چھِ ۔ تکیازِ بکھتی سان بجن گرن جایہ چھُ پانہٕ بھگوان مۆجوٗد آسان ۔ یہِ چھُ ویدن ہُند دۆپ ۔

کأشرس شعر ادبس منٛز چھُ صۆفی تہٕ بکھتی شأعرن ہُند اَکھ باگہٕ بۆرُت جھہ ۔ یہِ کلٲم شأعری چھےٚ بذأتی دیہہٕ ہنٛدبن بکھتبن یا بنٛدن ہنٛدبن جذباتن ہنٛز باوِتھ گران ۔ اَمہِ بڑوٹھ زِ آسی وُچھو کأشرِ بکھتی باوٕکی شأعر ارپن صأبن کیٛاہ دیُت یتھ سماجس ۔ گوڑٕ چھُ یہِ زانُن ضۆرۆری زِ ارپن صأب کُمی آسی ۔

وُچھتھ عشقہ دریاو وٕژھم تھر مےٚ پانس

گیم پیرٕنٕی ناو ترُن مُشکلا چھُم

یہِ شار چھُ پریم ناتھ کول ارپن سٕنٛزِ زندگی ہنٛز ترجمأنی گران تہٕ شأعری ہنٛز تہِ ۔ دراصل چھُ یمو پنہٕنٮ۪ن پریشأنہِ ین تہٕ جذباتن زیوٗ دِنہٕ موکھہٕ غزل اَکھ ذریعہٕ بنوومُت ۔ چۆنکہ یم چھِ نوجوأنی منٛز مُشکِل حالاتو تہٕ صحت ناساز آسنہٕ کنہِ دلاوٕ منٛزی گذرٕمتی ۔ تمہِ کنہِ چھُ یہنٛزن غزلن منٛز دَردٕ سوزٕچ اُڈرن ٹاکارٕ پأٹھی نظرٕ تل یوان ۔

کٲشِرِ منٛز یِیلہِ تحریک آزادی زورن پێٹھ اُس ۔ لۄکھ اُسی ظلم ، غلامی، سرمایہ دٲری تہٕ بێیہ سمٲجی بدِتھ گالنہٕ خٲطرٕ جدوجہد کران۔ یِمن ایامن منٛز تہٕ چھِ یِمو کینٛہہ غزلہٕ لیچھ مٕو۔

صحت ناساز آسنہٕ کِنہِ دوٚہن منٛز چھُ یِمو لۄکھمُت۔

کیٛاہ خبر اَہم جوانی ہێتھ ییم پٲغام غم
خستہٕ چھس بَرخستہٕ گُل اَے باغوان چونٕے قسم

زِنٛدٕ روٗزِتھ چھُکھ اگر نیٚتہٕ مَرنہٕ باپتھ مَرتیٚلے
ورَنہٕ آمُت چھُکھ ژٕ کینٛژھا کرَنہٕ باپتھ کرتیٚلے

یِمہٕ نظمہٕ ترقی پسندی ہُنٛد رنٛگ ہێتھ ارپن صٲبن لیچھ مٕو چھِ تِمو منٛز چھِ عید ،خوجہ سُنٛد خاب بێیتر شٲمِل۔ دِیانت مُطٲبِق چھُ ضوٗروٗری زِ اِنسان گرِ پننۍ کرم تہٕ یِنٛد رِین گرِ قوبوٗ۔ اَدِ لگِبس بوساگرس تار۔ منشہٕ زنم چھُ مُشکِل ۔ یہٕ ضایہ کرُن چھُ جاپُز۔

وُچھو ارپن صٲب کیٛاہ چھِ وَنان۔

گیانہٕ یوٗد دِژُنٕے دَین یِی سرنہٕ پاپتھ سر تیٚلے
یوٗد یژھکھ زولانہٕ اکیاکو ژٕلکھ پننہٕ نو اَتھو
نتہٕ یِمے اَتھٕ چھی ژٕے ہتھ کرِ گرنہٕ باپتھ گر تیٚلے

ارپن صأبن چھےٚ واریاہ نظمہٕ غزل تہٕ لیلایہِ لیچھ مژٕ۔ یمو کوٚر "پوٗرن بھگت" سٕنز دلیل کأشرِ یہِ شأعری منٛز پیش۔ یہِ چھُنہٕ وُنہِ چھاپ سپُدمُت۔ یمو کوٚر پنٛچ تنتر چِن کتھن تہِ کأشرِ ی شأعری منٛز ترجمہٕ۔ یمہٕ تہِ چھےٚ نہٕ وُنہٕ چھپے مژٕ۔

ارپن صأبن چھُ گیتاجی ہندِ ترجمہٕ نظمہِ ہنٛدِس صوٗرتس منٛز کوٚرمُت۔ گیتا جی ہنٛزن اردا ہن اَدھیاین چھُ تمو اَکی ہے بحرِ منٛز پیش کوٚرمُت۔

تمو چھُ یہِ ترجمہٕ 1995ء منٛز مکمل کوٚرمُت۔ تم سپدی 25 جنوری 1997ء دوہہٕ سورگواس۔

یہِ ترجمہٕ آو 1997ء پیٹھٕ 1999ء تام سِلسِلہٕ وار کأشُر سماچار ماہنامس منٛز چھاپنہٕ۔

مےٚ چھےٚ وومید زِ گیتا جی ہُنٛد یہِ نظمی روٗپ کرن پَرن وألی پسنٛد تہٕ گیتا جی ہُنٛد پاٹھ ییہِ گرن تہٕ منٛدرن منٛز لیلایہِ ہنٛدِس روٗپس منٛز کرنہٕ۔

روشن لال کول

اوم شری گنیشائے نمہ

نوِیدن

شریمد بھگوت گیتا جی چھُ ہندوستانہٕ چھِن تہٕ غیر مُلکی زبانَن منٛز ترجمہٕ سپدٕ مُت۔ شری گیتا جی چھےٚ سانَن دارمِک گرٛنتھن وُپنشدن تہٕ پُرانَن ہُند سار مانہٕ یِوان۔ تِکیازِ یِہ گیان چھُ کلہٕ یوگہٕ کس آدِ کالس منٛز پانہٕ بھگوان وشنو شری کرٛشنہٕ روٗپہٕ اوتار دأرِتھ پنہٕ نِس ٹھأہُس بکھتس شری ارزن دیوس تمہِ وقتہٕ وۄنمُت یێلہِ سُہ موہ ساگرس منٛز پھٹنس تیار اوس۔ بھگوان کرٛشن چھُ پنہٕ نِس بکھتس پیٹھ دیا کٔرِتھ عأنہِ وقتس پیٹھ یِہ گیان بأوِتھ موہ ساگرٕ تار دِوان۔ یِتھ چھُ مہامُنی وِیاس جی بھگوان سنٛزِ یژھایہِ سنجیس دیو درٛشٹی دِتھ یِہ دیوٕ گیان سأرِسے زگتس واتہٕ نأوِتھ کلیان کران۔

شری گیتا جی ہُند ترجمہٕ چھُ بڑیو بڑیو وِدوانو تہٕ گیأنی یو کوٚرمُت۔ کأشرِ زبأنی منٛز تہٕ چھُ شری گیتا جی ہُند ترجمہٕ کرنہٕ آمُت۔ یُس نہٕ مےٚ از تام نظرِ گو۔ مےٚ چھُ شری گیتا جی ہنٛد ترجمہٕ اَکس جذبس تحت کوٚرمُت۔ سُہ جذبہٕ چھُ عام لۄکن ہُند دیان گیتا جی کُن پھِرنُک۔ مےٚ چھُ یِہ ترجمہٕ لیلایہٕ ہِنٛدِس روٗپس منٛز پیش کوٚرمُت۔ یُس زن طرزٕ سان گیونہٕ رٕنٛگو یا بجنہٕ رٕنٛگو عام ہنٛکہٕ گٔژھتھ۔ مےٚ کٔر گیتا جی لیلا یہٕ طرزٕ ترجمہٕ کرنٕچ کوٗشِش۔ یہٕ کوٗشِش گٔیہ مےٚ شری کرٛشنہٕ جِیہٕ سنٛزِ دیایہِ یِتھ پوٗرٕ۔ ممکن چھُ لۄکن، خاص کٔرِتھ ماجبن بێنَن تہٕ کوربن ہنٛد توجہ لگہِ اَتھ کُن۔ کاش سأنی نوٚ پپر دِیہ ہے عام تعلیمہٕ یِتھ پنہٕ نِس درمس کُن تہٕ

توٚجہٕ۔ باقی درمہٕ کٔمن بچن کُن وُچھ ہاٛن ۔ یِم لوکچاہ پیٚٹھے پنہٕ ہنہٕ پنہٕ ہنہٕ درچھ کِتابہٕ پران چھِ۔ خیر بھگوان کٔرِن سأری لوکٹ بڑی لٔکِن اتھ وَتہٕ کُن۔ یہٕ ترجمہٕ چھُنہٕ لفظ بہٕ لفظ کرنہٕ آمُت بلکہٕ شلوٗکُک باو مدِ نظر تھأوِتھ کرنہٕ آمُت۔ یُس زن شلوٗکس ہتہٕ تمہٕ کِس ارتھس ہتیٚ ہشر تھاوان چھُ۔ گیتاجی ہنٛدِ اکہٕ اکہٕ شبدُک معنی ہنٛکہٕ پنہٕ ہنہٕ گیانہٕ مؤجوٗب سبٹھاہ زیٖٹھ رأوِتھ۔ گیتاجی چھےٚ اکھ سمنٛدر۔ اَتھ یمہٕ لٔہرٕ وۄتھان ہتہٕ وزان چھےٚ تِمن شبدن ہنٛز گرنٛد کرٕنۍ چھنہٕ آسان۔ گیأنی ہتہٕ یوٗگی چھنہٕ زنمہ ترن سُران سُران اَتھ تارلبان۔ البتہٕ چھِ گیتاجی منٛز گیانہٕ ہتہٕ یوگہٕ کھوتہٕ پریم تھاونس پیٹھ زیادٕ زور دِوان۔ اَمہٕ نِش کام بٔکھتی کٔنۍ ہنٛکہٕ اکھ منُش پریم پدٕمکتی پرٛأوِتھ۔ بھگوان یوٗ زِن اَسہٕ سارنٕے دِیَن پنہٕ ہنہٕ بٔکھتی ہُنٛد باو۔

پنہٕ نِس لوکہٕ چارس منٛز اوٗسُس بہٕ شأعری منٛزٕ دلچسپی تھوان۔ اکھ کِتاب "آدن یاد پیوم" چھےٚ شایع سپٕز مٕژ۔ واریاہ لیلایہٕ غزلہٕ ہتہٕ ترجمہٕ روٗدی از پگاہ کٔرِتھ چھنہٕ ورأے۔ یِمن حالاتن منٛز أسی پنہٕ ہنہٕ ماجہٕ کٔشیرٕ منٛزٕ کڈنہٕ آیہٕ۔ تمہٕ وقتہٕ أس زُوس لار۔ زُو بچاوٗن اوس سخ۔ یُس ہتہٕ دژاو سہٕ نو زنمس آو۔ أتھی ژلہٕ لارِ منٛز روٗد سورُے تتی ۔ بوزنس منٛز آو زِ سہٕ آو زألِتھ سوٗر کرنہٕ۔

بہٕ چھُس آشا کران زِ یوٗ دوَے مےٚ کانٛہہ غلطی آسہٕ گمٕژ کٔنہٕ جایہٕ تمن کٔری زٕبو معاف۔ بیٚیہٕ کٔری زٕبو مےٚ ہتہٕ زأنۍ یاب۔ بہٕ چھُس شری جگر ناتھ ساگر صأبُن مشکوٗر۔ یِمو مےٚ حوصلہٕ افزأی کٔرِتھ بہٕ کأم انٛد واتہٕ ناونس منٛز مدد کوٗر۔

پریم ناتھ کول ارپن

اول کرِ یہِ دون مشہوٗر استوتین ہُنٛد کاشُر ترجمہٕ لیلایہِ ہنٛدِس روٗپس منٛز پیش۔

ناراین استوتی

(جے ناراین جے پرشوٗتمہٕ جے وامنہٕ کمسأری)

جے نارایںٕ جے پرشوٗتمہٕ جے جے ہی وامن اوتار
کنس آدِرا کھٔسبن سمہار کرٕونہِ سمسار زالہٕ منٛز کرمےٚ اُدھار
ہی کیشو نرککہِ دشمنہٕ نکھٕ پیٹھٕ والُم پاپن ہُنٛد بار

جے دیو جے اسرن کھیٚیٚ کرٕونہِ جے کیشو جے جے وِشنوٗ
راوتس پاوٕ نہٕ ہی مہا لکھ می ہنٛدے موکھٕ کملکہٕ لمبودرو
ہی کیشو ووٗنی نکھٕ پیٹھٕ والُم کرٕ ٹھسن پاپن ہُنٛد گوٚب بار

یٚیمہِ سمسارٕ کی چیز گُنٛزران چھُس کینہہ نہٕ پوٗر چھُ سوٗرے چھُ اسار
ہی پرٕبھوٗ یہِ زانِتھ تہٕ چھُس شُرٕبن بأژن ہنٛز ممتایہِ منٛز گرفتار
ہی کیشو ووٗنی نکھٕ پیٹھٕ والُم کرٕ ٹھسن پاپن ہُنٛد گوٚب بار

ہی پرٕبھوٗ ژٕ ے چھُکھ ماتاپِتامیون پوتھرٕ میتھر دولتھ تہٕ دھن
شرن آمتین بکھتن چھُکھ رچھن ناو نبتھ بوسرٕ تار
ہی کیشو ووٗنی نکھٕ پیٹھٕ والُم کرٕ ٹھسن پاپن ہُنٛد گوٚب بار

ہے مادۆ کٹہٕ کٹہٕ زیۆن مَرن ہێیہٕ گربس ہێنہٕ ین باربار
تھٲکِتھ تہٕ پھُٹِتھ چھُس ووٚنۍ پیومُت بھگوانہٕ موٚنُے یِی نَے عار
ہے کیشو ووٚنۍ نکھہٕ پیٹھہٕ والُم کرٕژھن پاپن ہُنٛد گوٚب بار

شری راوٕ سنٛدٕ ژَرنن ارپن شنکر مُنی سنٛز استوتی
ہے کرشنہٕ ہے پرشوتمہٕ بَے سمسارُک کاستم دم بکھتی
ہے کیشو ووٚنۍ نکھہٕ پیٹھہٕ والُم کرٕژھن پاپن ہُنٛد گوٚب بار
دہن اناتھس پیٹھ دیا کر تم دِتم ییٚمہٕ بوٚساگرٕ تار۔

شنکراستوتی

(اَتہٕ بھیشنہٕ گٹہٕ بھیشن یمہٕ کنکرپٹہٕ ی)

انتہٕ سمیس یمہٕ کینکر ییٚلہِ بینکر موکھہٕ ہنم
دوبہِ سبو ستی لانیم کرٕکہٕ چکہٕ دِوان پپڑا دِنم
پاروتی ہتھ ہی شمبھوٗ تمہِ وِزِ منس منٛز باستم
شیوٗ شنکر پاپ ہرتم دوکھ تہٕ سنکٹ کاستم۔
یرٕ ضِدی ژنژل یمو ییٚندرے روٗپی دُشمنو
میون مَن ہِندایہٕ ستی کوٚرمُت پریشان دُرزنو
شری اُما ہتھ اتھ منس منٛز واس کرٕوُن باستم
شیوہ شنکر پاپ ہرتم دوکھ تہٕ سنکٹ کاستم۔
بار بار یوٚت پنہٕ گرٕھنہٕ نشہِ موکہٕ لاون وول ژٕے
دیوتاہن خوش تھوان اسرن مِٹاون وول ژٕے
پاروتی وَرہی دیا ساگر مےٚ درشُن ہاوتم
شیوہ شنکر پاپ ہرتم دوکھ تہٕ سنکٹ کاستم۔
ییٚندرازن پیٹھ چھُ شاسن چون ژٕے ژون آشرمن
چھکھُ چلاوان درمسے پیٹھ پنہٕ نسے اکہِ اکہِ یمن

ہے پڑھوٗ دیا مےٚ کرتم درچ وتھ ہاوتم
شیوہ شنکر پاپ ہرتم دوکھ تہٕ سنکٹ کاستم۔
کلہِ کالن اُلٹہٕ گرٛہدیو دُشمنو أسی ؤلی مِتی
ترٛیہِ پُرش برہمن تہٕ کھیٚترے پننہٕ کرتوٕ ڈلٕی مِتی
اَمہِ کارن میون مَن بیہِ ہوٚت چھُ اتھ مَنٛز باستم
شیوہ شنکر پاپ ہرتم دوکھ تہٕ سنکٹ کاستم۔
باربار زیٚنہٕ مرنہٕ ہتی رنٛگہٕ رنٛگہٕ دوکھو دادیو ژوٚٹُس
شُری بأژ آدِ سمسارِکس موہ صٔدرس مَنٛز پھوٚٹُس
پننہٕ نہِ پوٚزایہِ لاگتم پرٛتھ وِزِ منس مَنٛز باستم
شیوہ شنکر پاپ ہرتم دوکھ تہٕ سنکٹ کاستم۔

گوڑنچ ادھیاے

دھرِتراشٹر ونان

سنجے یَس دھرِتراشٹر چھُ پرِژھان   پوٗتھر میأنی تہٕ پانڈو کیٛا چھِ کران
کرُکھیٚترس منٛز کیٛا چھُ سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سنجے ونان

تمہِ وقتہٕ راژ دریوٗدھن   مورچہِ بنٛد پانڈو سینا وُچھان
دژونا چارِیس نِشہِ لاران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

چھُس ونان ہی گوٗر چھِوا وُچھان   مورچہِ بنٛد پانڈو سینا مہان
درشٹ دِمن شیش چون سبتھا بُدِمان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اتھ سیناہِ منٛز چھِ بڈی بلوان   بھیٖمس تہٕ ارزن دیوس سمان
ساتکی وِراٹ راژ تہٕ چکتسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مہارتھی ذروپد تہٕ درشٹ کیتوٗ   سو بھدرا پوٗتھر ابھِمینوٗ
کاشی راج کُنتی بوج مہابلوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اُتم اوجا تہٕ شوبہٕ پڑاکرٛمی   ذروپدی پوٚتھر پانڈوٚوے مہارتھی
استر شستر ہیتھ بیٚیہٕ تیر کمان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہی برٛہمن سرٛیشٹھ چھُسو ونان   سانہٕ طرفہٕ تہٕ یم یم چھہٕ پرٛدان
سیناپتی ین ہیٚرٕ گرِو زان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اکھ توٚہی پانہٕ بیٚیہٕ بھیشم پتاماہ   کرٛپاچاریہٕ کرن اشوتھاما
بوری شروا و کرن مہا بلوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

بیٚیہٕ تہٕ کِتی چانہٕ باپتھ آمتی   زُوِچ آش تیأ گتھ لڑنہٕ ذراٸتی
قسمہٕ قسمہٕ شستر ہیتھ چھہٕ سجان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پانڈو سینا پتی بھیم سین   سأنی سینا بھیشم جیس اَدہین
سون فوج زینہٕ آسأنی سان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پنٕہ پنٕہ جایہٕ پرٛتھ مورچس پیٹھ تیار   بھیشم جیس أندی أندی روٗزِتھ ہُشیار
تسنٛزٕ رکھیا کران از دِلو جان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کورو زُیٹھ پرتأپی پِتا ماہ   منس دریو دھنس دِوان اُتساہ
شنکھ وایان زن تہٕ سہہ گرٛزان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تَمہِ پَتہٕ ءکتی شنکھٕ نگارٕ ڈول بجنہِ لگٔی باجہِ قسمہٕ قسمہٕ وۆتھ ہول
بینکر شبدٕ لرزیوٗ آسمان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سفید گُری جۆرِتھ رتھ شۆبان اتھ شری کرٛشن تہٕ ارزن بِراجمان
دونہٕ وِیوشنکھ وأے اَتھ درمیان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

پٕنچ جنہِ شنکھ ووے شری کرٛشنن دیودک شنکھ ارزن دیون
شنکھ پاٗنڈر چھُ بھیم وایان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُدِھشٹر رازن انتہٕ وِجے شنکھ وآے سارِوٕے پے درپے
گرٛز وۆتھ کأنپو زٔمین آسمان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دیو وِنان

دھرٛتراشٹر پُتٕر فوج مہان وُچھِتھ ارزن شری کرٛشنس وِنان
رتھ نیٖوٗن دون فوجن درمیان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُدھ یؤمی منٛز یم چھِ آمتی دریوٗ دھنس ساتھ دِنہِ ذرامتی
گَس گَس ءستی یُدھ کرُن شایان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سنجے ونان

شری کرشن جین رتھ چلوو آچاریس تہٕ بھیشمس نِشہِ واتہٕ نوو
پنٛپہٕ کورون ہندین سأتھیں سان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دیون وُچھ ژوپأری بأے بنٛد اَنگ أشناو سأری
پنہٕ نٕے کوٗمبا چھُ ڈٔیشان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

غمگین ارزُن سَپُد حأران بنٛد باندو وُچھِتھ گوَ پریشان
شۄکہٕ سان شری کرشنس چھُ ونان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دیو ونان

ہی کرشن یودِکی ابھِلاشی وُچھان میأنی اَنگ روٗزِتھ چھِ گرٛھان
أس چھِم ہوکھان تن چھم کأنپان وۄن بھگوانن گیتا گیان ۔

گانڈیو دُنش چھِم اَتھٕ ویَسران توژھ چھِم دزان تھرتھر چھِم وۄتھان
اِستادٕ روٗزِتھ چھُس نہٕ ہبکان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

لکھنٛین میٛے سأری اُلٹہٕ باسان بأے بنٛد مأرِتھ گوھیا کلیان
سوکھ تہٕ وِجے چھُس نہٕ یژھان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہنٛدِ خاطرٕ چھِہ أسی راج یڑھان   تم تیار جنکس تڑاُوِتھ ارمان
اتھس کبتھ ہبتھ پٛنٕز زُو تے جان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

گۄرۄ پِتاماہ پیتٕر بأے بنٛد   مام بُڈی بب پۄتھر تہٕ درد مٛند
کوٗٹمبہٕ سورُے پنٕہ نُے خانٛدان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

تڑیلۄکی ہنٛدِ راجہٕ باپتھ   مارکھ نہٕ پڑتھوی ہنٛز چھہٕ کوسہٕ کتھ
یۄ دوے میٛے مارن گوسبٕٹھا جان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

دھرتراشٹرٕ ہنٛدی پۄتھر سأنی بأے   کیٛا گو یۄ دوے چھِہ تم آتہٕ تأی
آتہٕ تأی مأرِتھ چھُہ پاپ کھسان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

کیٛا خوشی گژھ اَسہٕ تم مأرِتھ   یم نہٕ پاپ تہٕ پونٛی ہکن زأنِتھ
لۄبہٕ ستی بڑشٹھ گمٕتی نادان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

کولٕہ ناشک دۄش چھِنہٕ زانان   میتٕرٕ دروہ کرُن چھُنہٕ پاپ مانان
اِسہٕ پٕزِ سوچُن ناکارٕ جان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

سناتن کولہٕ درم چھُہ نشٹ سپدان   کولہٕ ناشہٕ ستی سبٕٹھا پاپ پھألان
گوڈٕ کولہٕ چھِہ تڑیہِ دۄشِت گژھان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

پتہٕ ورنہٕ سأنکر چھِ پأدٕ سپدان ورنہٕ سأنکر کولس نرکس ژھُنان
پیترن پیٚنڈ تہٕ تڑیش چھنہٕ واتان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کولہٕ درٕم نشٹ گرٕھتھ گڑھان نرکس موکہٕ لن پاے چھنہٕ تَس منہٕ شس
پتہٕ وتھ آءتی چھِ یی بوزان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

استر شستر روٚس چھُس بہٕ تیار دھرٕتراشٹر پوٚتھر ہیتھ چھِ تلوار
أتھ مرنس مَنٛز بہٕ زانہٕ کلیان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سنجے ونان

شوٚکہٕ ہوٚت ارزُن چھُ پچھتاوان اَتھٕ مَنٛز ترٛووُن تیٖر کمان
رتھس پتہٕ کنہٕ بوٚٹھ ووٚش ترٛاوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

دۆیم ادھیاے

سنجے ونان

سنجے ونان ارزنس شۆکہٕ ہُتس   اَشہِ بٔرِتھ ویاکُل نیتر وٲلِس
ونہٕ لۆگ مدٕ سِدن بھگوان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

کو وقتہٕ کیٛازِ موہ گۆوے ارزن   یِژھ کتھ شۆبہِ نہٕ سرٛیشٹھ پورشن
نہَ سورٕگ دِنہٕ وول نہَ لیش تہٕ مان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہرٛدیچ یہِ کمزۆری مٔشراو   پنم سُکتا ہر گرِ مہٕ پژاو
یوٚدٕ خاطرٕ تیار کر پٔنُن پان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دیو ونان

ارزن چھُ ونان شری کرٛشنس   ڈرونا چاریس تہٕ بھیشم جیس
یمن خلاف کِتھٕ تُلہٕ تیر کمان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

میانہِ خاطرٕ چھُ یہِ نا ممُکن   گوروٗجن مأرِتھ بوگ بوٗگُن
تمہِ کھوتہٕ بٔچھی تھے کھۆن جان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یوٗد کرُن یانہ کرُن کیٛا چھُ جان   کُس زیٖنہِ کاثِہہ چھُنہٕ زانان
یِم مأرِتھ چھُس نہٕ زیٖٹھن یژھان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سوباو مۄن بُزدِلی ہیٚنہٕ آمُت   درمَس مَنٛز موہ پأدٕ گومُت
وۄنی کیٛا کرٕ توہہِ چھُس پژھان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ژےٚ شرن آمُت چھُس شیٚش چون   شِکھشیا دِیُٛم کیٛا چھُ کرتو یہِ مۄن
کمہِ سادنایہِ سپدِ مۄن کلیان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پرژھوی ہُنٛد راج تاج پرٛأوِتھ   دیو لوٗکُک سوامی تہٕ بنِٛتھ
شوک ژلِہ نہٕ مےٚ چھِم پرٛان ہوکھان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سنجے وَنان

سنجے چھُ وَنان ہے ارجن   یہٕ یوٗد گرٕ نہٕ ژون ارزن دیون
کرٛشن چھُس اَسہٕ وِنہِ موکھِ وَنان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان وَنان

چھُکھ ژٕ یہنٛدِ باپتھ شوٗکھ کران   یہنٛدی پرٛان گَمٕتی یا یہنٛدی گژھن
پیٛأری پنڈتن ہشہٕ کتھہ کران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تِژھ کتھ چھنہٕ أسی أسی نہٕ زانٕہہ   ژٕ تہٕ بہٕ یَم رازٕ لۆکھ ہر کانٕہہ
بڑوٹھ کُن تہِ أسی آسو تی زان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ زیو آتما تہِ چھُ دیہٕ پڑأوِتھ   لوکہٕ چار یاوُن تہٕ بجُر چھاأوِتھ
بیٚیہٕ نو نو شرپر چھُ بدلاوان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

سوکھ دوکھ دِنہٕ وألی یَم یِنٛدرے   ناشوان نہٕ روزن وألی وِشَے
لہٰذا یَم برداش کرٕنی پیوان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس مَنُش سوکھ دوکھ زانہِ سمان   وِشَے یِنٛدرے چھنہٕ وِیاکُل کَران
مُکتی لایق سُے چھُ سپَدان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

اَست چیز چھُنہٕ قأیم روزان   مگر سُتک تہِ چھُنہٕ اباو آسان
تتو گیأنی پوٗرُش یہِ چھ زانان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

ناشہِ روٚس چھُ یُس ژٕسُے زانُن   یُس سأری ہے زٕگتس وِیاپتھ آسان
آدِ ناشس چھُنہٕ ناش سپَدان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

آتما چھُنہٕ مران نہٕ مارنہٕ یِوان   بَس شرپرٕ ہے یوٚت ناش سپَدان
یِمٕ یہِ زون سُے چھُ پزٕی پأٹھی زانان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ آتما چھُنہٕ کُنہِ کالہِ زیوان   اجماسناتن اَتھ چھِ ونان
شرپر مران آتما زنٛدٕ روزان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یَتھٕ پأٹھۍ کانٛہہ پلو بدلاوان   پرٛون ترٛأوِتھ تہٕ نو لاگان
تِتھے کٔنۍ آتما چھُ شرپر بدلاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

آتما ہس نہ کانٛہہ ۂتھیار ژٹان   نہَ چھُ أگُن اَتھ زألِتھ ہیکان
نہَ پونۍ گالان نہَ واو ہوکھٕ ناوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ آتما چھُ سدا ہوٚے نِروکار   قأیم تہٕ وأیم سارِنٕے سار
یہِ زأنِتھ شوکھ کرُن چھُنہٕ شایان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اگر یہِ آتما زیٚنہٕ مرنہٕ وول چھُ باسان   توتہٕ یُس زأو تَس مرُن چھُ آسان
یہِ زأنِتھ تہِ شۆکھ کرُن چھُنہٕ شۆبان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سأری زیو زیٚنہٕ برٛونٛہہ کھٹِتھ آسان   مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ یِم کھٹنہٕ یِوان
مَنٛزی کُنہِ کالس چھِ نٔنۍ باسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کانٛہہ مہاپورُش چھُ آتما زانان   تعجبہٕ سان اَتھ وُچھان بیٚیہِ بوزان
کانٛہہ بۆزِتھ تہِ اَتھ چھُنہٕ زانان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سارِنیٛ شرپرن منٛز یہِ آتما اَمر چھُ یہِ مارنہٕ مرِ نہٕ زاۂہہ
ٹلۍ غم کرُن ژےٚ چھنہٕ شوٗبان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

ژےٚ پزٕی نہٕ زاۂہہ خوفزدٕ سپدُن کھیتژٕ ے درٕم چھےٚ ژےٚ پالُن
درمہٕ یُدس منٛز چھُ چون کلیان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

پأنٛی پانٔے ژےٚ یہِ موقہٕ اَتھِ آو سورگُک درواز مژنہٕ آو
پارتھ ژٕ چھُکھ سبٛتھا باگہِ وان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یہِ درمہٕ یُد کرُن اگر نہٕ یژھکھ مہا پاپُک ژٕحصہٕ دار بنکھ
سو درٕم پٔتن چھُکھ مشراوان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

بدنام گژھکھ لُکھ کتھٕ کرٕنٔے خوفہٕ ستی ژۄل سأری ونہٕ نٔے
بدنأمی کھوتہٕ مرُنٔے جان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یم ژےٚ چھی از بوٚڈ وپر مانان تمے پگاہ ژیٚے کمزور زانن
چانہٕ باپتھ چھایہِ شایانِ شان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یوٗد گران یوٗد مَرکھ سورگ پڑاوکھ   زینکھ تہٕ پرتھوی ہُنٛد راج چھاوَکھ
یوٗد کرٕنس منٛز چھُ چون کلیان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

جیت ہار سوکھ دوکھ نفع نوقصان   یِم سٲری چیٖز زان یکسان
یوٗدِ خاطرٕ گژھ تیار پاپ مہٕ زان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

ہے ارزن یہٕ گیانہٕ یوٗگ وونُے   وونی کرمہٕ یۆگچ وید باوے
یہٕ بۆزِتھ کرمہٕ بنٛدنہٕ موکہٕ لان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

کرمہٕ یۆگُک بوٗل چھُنہٕ ناشوان   پھل رۄپہٕ تہٕ چھُنہٕ دوٚش باسان
چھُ زیٚنہٕ مرنکہٕ خوفہٕ دوٗر تھاوان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

کرمہٕ یوٗگہٕ ذٕرِتھ بوٗد اَکے آسن   مگر ژٕژول سکٲمی منشن
تہنٛز بوٗد واریاہہٕ قسمہٕ آسان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یِم وِیٚشے بوٗگن ہینہٕ چھِ یوان   کرمہٕ پھلچ آشا چھِ تھاوان
سورگہٕ کھوتہٕ تھود چھُنہٕ کینٛہہ باسان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

اَمہِ قسمچہٕ کتھہٕ یِم چھِ گران   ہاوِ باوِچ وٲنی بولان
سوکھ بوٗگنٛچ ترکیب سوٗنچان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یِتھ پاٗٹھی یہنٛد من برمیوٗمُت
وِشے بوگن منٛز چھُ پیوٚمُت
بھگوانس پیٹھ یژھ نہٕ روزان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

وید ہر پرکاٗری ویاکھیا چھِ کران
ترٛین گونن ہنٛدی سادن باوان
بوٗنٛزِ گون تہٕ دوٗش ویژھِ ناوان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یێلہِ پرٛتھ طرفہٕ پونٛی آسہِ پرِپوٗرن
چھُنہٕ جوٚبن ہُنٛد ضروٗرتھ روزان
برٛہمہٕ گیاٸینن ویدن منٛز تی باسان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

صرف کرم کرنُک چھُے ادِکار
پھل تمیُک بوٗگُن چھُے نہٕ اختِیار
نِشکام کرم ژٕ روز کران
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سیدی اسیدی ہُنٛد مہٕ تھاو دیان
یوٗگس منٛز دٕرِتھ روز کرٕم کران
اَتھی کرٛیایہِ سمہٕ تو یوٗگ وناو
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سمہٕ تو یوگس منٛز مَن پٔنُن لگاو
صرف بود یوٗگچہٕ سہاییتا پرٛاَو
پھل چھِ آشہٕ وول دٕپن آسان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سم بوز وول پوٗرُش موٗکھی پرٛاوان
پاپ پونٛی دونوے یتی ترٛاوان
کرمہٕ بنٛدنہٕ پان موکہٕ لاوان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سم بوز وٲلی پۄرن گیانہٕ وان کرمہٕ پھل تہٕ زنمہٕ بنٛدن تیا گان
تِم نِروِکار پرم پد چھِ پژاوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ییٚلہِ موہ ساگرس تار لبکھ پٔر لوٕکٕکی بوٗگ ییٚلہِ تژاوِکھ
تیٚلہِ یوٗگ پژاپتی چھِ سپدان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دپو ونان

ہی کیشو ڈٔرڈ بُدھمان پوٗرُشن دٔلیس پژاپت گٔمتۍ بن ہٕنٛدی کیٚیا لکھن
کِتھِ ووتھان بیٚہان تہٕ بولان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان یُس کامنا تژاوان آتماہس منٛز سنتشٹھ روزان
ڈٔرڈ بوز وول تسۍ چھِ ونان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

دوکھ پژاوِتھ یُس نہٕ شوٗکھ گرشھان سوکھ پژاوِتھ نہٕ خوشی باسان
راگ بَے کرٛودھ تِمِس نشٹ سپدان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس پوٗرُش سدا بے غرض روٗزِتھ ناکارٕ یا جان چیز پژاوِتھ
نہَ چھُ خوش نہَ غمگین سپدان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کچھو یتھ پأٹھی انگ چھُ وٹان ذرڈ پورُش ویشین وش گران
ییندرِین ویشیو نِشہِ ہٹاوان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یندرِین ہندی وِشے بوگن وأل تم خأیشو نِشہِ آسان خأل
بوز وان پورُش تُمی ہے چھِ ونان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یندرِین ہندی وِشے سبٹھا بلوان بوزوان پورُشن تہِ مَن موہان
ناجأیز کامہِ ستی ژھلہِ راوان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس سادک یندرِین وش چھُ گران ایکاگر منہِ میوٚن دیان داران
ستھِر بوز وول تُمی ہے چھِ ونان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

ویشین ہُونڈ چنتِن یُس چھُ گران منس مَنز کامنایہِ پأدِ سپدان
پوٚرِ نہٕ گژھنہِ لتس کروٗد وۄتلان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

کروٗد ستی موٗڑ باو گژھان وُتپن موٗڑ باوِ سُمرتی بژمراون
بژمہِ ستی گیانہٕ شکھتی راوان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یُمی راگہِ وِیشہِ دوٗر تھٲوِ یندرے بنیہِ ویشین پٹھ پڑاوِ وجے
انتہِ کرن تَس پڑ سن روزان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

انتہٕ کرنن ہنٛز خوشی پرٛاوِتھ دوکھو نِشہِ دوٗر پرٛسن مَن تھاوِتھ
پرم آتماہَس چھُ لبِن سپدان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُس پورُش نہٕ مَن تہٕ یندرے زینان سُہ بوز روٗس تہٕ باو ناہِن آسان
تَمِس چھنہٕ شانٛتی تہٕ سوکھ میلان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

پانہٕ منٛزٕ ناو یتھٕ واو نِوان ویشین منٛز یندرے ڈولان
یندرے منس تہٕ بوز چھِ ہران وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یِتھے پاٗٹھی بوزہے مہا باہوٗ یندرے تہٕ وِشے یُمہ کٔری قابوٗ
تٔمی سٕنٛز بود چھےٚ قائیم روزان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

کولن ہُنٛد پونی پرٛتھ طرفہٕ یِوان شانٛت باوِ ساگرس منٛز ویپان
ویکنہٕ روٗس بوگ یوگس منٛز شرٛ پان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

سارِنے زیون یوسہِ راتھ باسان اَتھی راٗژ یوٗگی ہُشیار آسان
ناشوان سوکھ یژھن واٗلی شوٗنٛگان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُس پورُش ساٗری کامنا تیاٗگتھ لوٗب موہ تہٕ اہنکار ترٛاوِتھ
سُے پرم سوکھ تہٕ شانٛتی پرٛاوان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

ہے ارزن پوٗرُش برٛہمس پڑاوان   یۄگی پڑاۓ وِتھ تہِ مُوہت نہٕ سپدان

سُہ پرم آنندس چھُ پڑاپتھ سپدان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

تریم ادھیاے

ارزن دپو ونان

ارزن ونان ہی مدٕ سٕدن کرمہٕ کھوتہٕ گیان یییٖلہِ سریشٹھ آسان
بھینکر کرمن کوٚ چھُکھ مےٚ لاگان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

بۆزِتھ یہِ رَلہٕ مِلہٕ وأنی چأنی مؤہت زن تہِ گرٛھان بوٚد میأنی
کٔمہِ کتھِ ستی سپدِ موٚن کلیان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان دۆیہ قسمہٕ چھےٚ سادنا سانکھِ یوگ تہٕ گیانہٕ یوٚچھ نِشٹھا
یہ نِشٹھا چھِ کرمہٕ یوگہٕ ستی بنان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

منش کرم نہٕ کرنہٕ ستی زانٛہہ پأدِ گرٛھ نہٕ گیانہٕ یوٚچھ نِشٹھا
نہ کرم کرنہٕ سیٚدی پڑاوان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

بلا شک کانٛہہ منُش کُنہِ تہِ وِزِ ما کرم کرنہٕ روٚس زانٛہہ روزان چھا
پڑکرٛتہٕ گونو وش چھُ کرم کران وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

مۄرکھ ہٹھ کٔرِتھ یِنٛدرِین روکان منس مٔنٛز ویشین سوران روزان
پاکھنٛڈی تہٕ مکار تِمٕ ہےٚ ونان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ہے ارزن یم سارِنے یِنٛدرِین پٔز منہٕ ستی وش کٔرِتھ تھاون
کرمہٕ یوگچِہ وَتہٕ تِمن لگان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ژٕ شاستر ویزِکرتوپہٕ کرم کر نَہٕ کرنہٕ کھوتہٕ کر نُے چھُ بہتر
کرمہٕ روس شریر برواہ نہٕ سپدان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یِگٔنٛژ باپتھ کرم کرنہٕ روس زان مَنُش بیٚیہٕ کرمو گنٛڈنہٕ آو
یِگٔنٛژ پۄژھی کرم ژٕ روز گران وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

برِھما جین یِگنہٕ ستی پرٛزا ووپداو ہُریر یِگٔنٛس کرُن تِمن ذِمہٕ تھاو
مَن یژھا پھل وۄنُن آسہِ میلان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یِگٔنٛژ ستی وَر دِتُن دیوتاہن تِم کرن تہنٛز کامنا پورن
توہی لۄکھ پرٛاوِ پرم کلیان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یِگٔنٛژ ستی ترٛپتھ گژھتھ دیوتا زن یُوھ تھےٚ سأری بۄگ بوگن
دِنہٕ روس بنہٕ وول چھُ ژوٗر آسان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ییٚنۍ پتہٕ بچومُت اَن یم کھن مکُت سپدن پاپہٕ نِشہٕ موکہٕ لن
پاپٕنیٚ کنُتھ رنن وأُلی پاپ کھوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سأری زیٚو اَنہٕ ستۍ گژھان وۄتپن ورشا پینہٕ ستۍ چھُ اَن وۄپدان
ورشا ییٚنۍ کرنہٕ ستۍ پیوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ییٚنۍ کرمو ستۍ گژھان وۄتپن کرم سأری وید منٛز نیران
وید دیَن پأدٕ کٔری امتۍ زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس مَنُش پرم پرا مشراوان کرتو پٔنٕن چھٕنہٕ ورتاوان
سُہ پنٕنۍ زندگی چھُ ضایہٕ کران وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

آتماہس منٛز یُس مگن روزان آتما ستۍ سنتُشٹھ آسان
تٔمس کانٛہہ کرتو چھُنہٕ روزان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

جنک آدی گیأنیو آسکتی ترٛأو کرم کٔری تھےٚ پرم سیدی پرٛأو
ارزن نِشکام کرم ٹھیکھ زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سرٛیشٹھ پورُش چھُ یُس کرم کران باقی تِتھۍ وتہٕ پتھ پکان
بۄزوان پورُش تی ورتاوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ژٕین لۆکن منٛز مٟیے ہی ارزن   نہٕ کاںٛہہ کرتوتہٕ نہٕ کنٛنُک بنٛدن
توتہٕ کرمن منٛز بہٕ ورتاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پارتھ امہِ کنٛز چھُس بہٕ ساودان   کرم نَے بہٕ کرٕ واتہٕ نوقصان
تِکیٚاز لۆکھ چھِ میأنی وتھ گاران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اَمی باپتھ چھُس بہٕ کرم گران   یُتھ نہٕ سأری منٛش نشٹ سپدن
امیک کارن چھُس نہٕ بُنٛن یژھان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پنٕہ نہِ غرضہٕ خأطرٕ اگیأنی جن   یٟیمہِ پژکأری تِم چھِ کرم گَرن
لۆکن کیُتھ کرن بے غرض ویدوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

گیأنی شاسترٕ ویز کرم گران.   اَگیانٮ۪ن تِہنٛدکرم چھِ ڈالان
تِمن چھِ پنٕہ نہِ وتہِ پکہٕ ناوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پژکرتی گونو چھ یِم کرم سپدان   اَگیأنی اہنٛکارٕ ستی زانان
سُہ ونان سُورے بٕے چھُس گران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

گونہٕ وِباگ نہٕ کرمہٕ وِباگ یِم زانان   گون پانے گونن منٛز ورتاوان
گیانہٕ وان یہِ زأنتھ ہینہٕ یِوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پژکرتی گونن مَنز گُمتی مؤہتھ کم عقل زانن نہِ اصلیتھ
زانن وول یمن کرِ نہٕ پریشان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

مےٚ انتر یأمی وأ لیس دِتھ مَن سمپۆرن کرم کۆر مےٚ ارپن
یود کرِ ترٲوِتھ آش اَرمان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس مَنُش نکتہٕ چینی ترٲوِتھ شرٛدایہِ سان مَت موٚن زأنِتھ
سارِوے کرمو نِشہِ چھُ موکہٕ لان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یم مَنُش میأنی عجیب جوی گران میأنہِ مَتہٕ مؤجب یم نہِ چلان
تم گیانہٕ سریشٹھ تہِ نِشٹ سپدان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سأری زیو پژکرتی چھِ پژاپت سپدان پنہٕ نہِ سو باوِ وش کرم گران
گیأنی تہٕ پژکرژ انوسار یژھان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یندرِین ہتی راگ دُولیش آسُن منِشہِ ہندی یم دوشوے دشمن
کلیانچِہ وتہِ یم وِگن ترٛاوان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

بنیہِ ہنٛدِ اعلےٰ درمہٕ نِشہِ کم گونہٕ روس پنُن درِم چھُ وُتم
پنہٕ نِس درمس پیٹھ مَرُن جان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دپو ونان

ارزن پڑژھان ہی کرٛشن مےٚ ون　　منش نہَ یُٔژھتھ تہِ یمن بدکارن
پاپن منٛز کیٛازِ ولنہٕ یِوان　　وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان رجوگن ءستی اُتپن　　کام کرٛوٗدھ زانٛگھ بُڑی دُشمن
بۄگ بوگان چھُنہٕ ترٛپتھ سپدان　　وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

دٕہہٕ ءستی اَگٕن ملہٕ ءستی درپن　　ژھایہِ گرٛشھان بۆیہِ مأیہِ سپدان
کامہِ کرٛوٗدٕ ءستی گیان کٹھنہٕ یِوان　　وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ہے ارزن اپوٗرن اَگنس سمان　　کامہٕ رۄٗپ اَگٕن چھُنہٕ ترٛپتھ سپدان
منشہِ ءسٕندِس گیانس ٹھانہٕ روزان　　وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یٖنٛدرے، منس تہٕ بوز منٛز زان　　کام گیانس منٛز یمن چھُپاوان
جیٖو آتماہس مۄہِتھ چھُ گران　　وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ژٕ یٖنٛدرے قابوٗ کرِتھ تھاو مَن　　گیان وِگیانکی یِم چھِ دُشمن
یہِ پاپی کام مأرٕن زورٕ سان　　وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یٖنڈرے جسمہٕ کھوتہٕ سریشٹھ تہٕ بلوان یٖنڈریو کھوتہٕ مَن تہٕ بود سریشٹھ زان
بُوز نِشہِ سبھٹا سریشٹھ آتما مان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ژوٗرِم ادھیاے

شری بھگوان ونان

یہِ اَوِی ناشی یوٗگ وۄن مےٚ سرِیس   تمۍ پننٕہِ نِس پۄترس منوجیس
منوَ راجٕ اکشو چھُ باوان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یہِ پرم پرایہ سان آو چلان   راجٕ ریشن تہٕ گیہِ سارِنےٚ زان
پرٛتھوی لوٗکہٕ منٛز چھِ غاَب سپدان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

ژٕ میون ٹوٹھ چھُکھ توٗے ووٚنمے   نتہٕ یہِ گیُپت تھاوُن لایق وِشَے
یہِ سبٹھا اُتم تہٕ رہسیہِ مےَ گیان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

ارزن دیو ونان

ارزن چھُس وَنان بِر یہِ چھُ پرٛزون   حال حالےٚ زنم سپُدمُت چون
توہہِ کِتھٕ پاٗٹھی سرِیَس وۄنُو گیان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان ژٕےٚ چھےٚ نہٕ پتا   ژٕےٚ تہٕ مےٚ زنم دأری واریاہ
ژٕ چھُکھ انزان بہٕ چھُس زانان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

بۄ اوِناشی اجما تۄ امر سارِنے زیون ہُند اپشور
یوگہٕ مایایہٕ چھُس پژکٹ سپدان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ییلہٕ ییلہٕ درچ ہأنی گژھان ادرمچ یژ زیادِتی سپدان
تیلہِ بۄ ساکارٕ روٗپہٕ زنم داران وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سادھو پورُشن اُدار تۄ پاپن ناش بیٚیہٕ پژزلاونہٕ درمُک گاش
یوگہٕ یوگہٕ چھُس اوتار داران وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

میانہٕ زٕنم تۄ کرمچ حقیقت یُس پورُش اَمچ زانہِ اَصلیت
سُہ شریر تیأگتھ نہٕ زنم داران وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یم راگ بَے تۄ کرۄد ترأوِتھ پریمہٕ سان مےٚ پیٹھ پژھ تھأوِتھ
گیانہٕ روٗپہٕ مےٚ پژاپت سپدان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس بکتھی مےٚ یمہِ پژکأری بجان تمہِ پژکاری بۄ تمی سُنٛد دیان تھاوان
مَنُش ہر طریقہٕ میأنی وَتھ گاران وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یم منشہٕ لۄکہٕ کرمہٕ پھل چھِ یژھان تم لۄکھ دیوتاہن چھِ پوٗزان
تمن چھےٚ کرمن سیدی جلدٕ میلان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

برٛہمن کھیٚترے ویش شوٗدر ژور ورن   یِہنٛدی گون تہٕ کرم بےٚ رچان
یہِ سُورِے کرمہٕ پھلیچ یڑھا آسان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

نہٕ مےٚ کرمہٕ پھلیچ یڑھا آسان   نہٕ چھُس کرمن مَنٛز ہینہٕ یِوان
یُس یہِ زانہِ کرمہٕ بنٛدنہٕ موکلان   وۄن بھگوانن گیِتا گیا ن۔

پتھ کالہٕ یِم مُکتی ٲسی یڑھان   تِم یِمُی پرکارٕ ٲسی کرم کَران
بُزرگو یہِ کۄر تی روز گران   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

کرم تہٕ اکرم کتھ چھِ ونان   امیُک نِرنے کرُن چھُنہٕ آسان
یہِ سوچان مۄہتھ گیہِ بوزوان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یہِ کرٕچ حقیقت سمجٲوِتھ   جان پأٹھی یُتھ ژٕ ہیکِکھ زٲنِتھ
کرمہٕ بنٛدنہٕ موکہٕ لاوکھ پان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

کرمن تہٕ اکرمن ہُنٛد رۄپ زانُن   وِکرمن ہُنٛد سرۄپ تہِ گژھہ سمجُن
کرمن ہنٛز گٔتی گمبیِر آسان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

کرمن تہٕ اکرمن یُس چھُ ڈینٛشان   اکرمن مَنٛز کرم یَمِس باسان
سُے پورُش چھُ یوٗگی تہٕ کرمہٕ وان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

کامنایہِ رۄس یُس کرم کران گیانہٕ رُوپہٕ أگنس مَنٛز چھُ دزان
تٔمۍ سٕے پنڈت تہٕ گیأنی ونان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُس سأری کرم تہٕ کرمہٕ پھل تیأگِتھ سمسارُک موہ تہٕ آشا ترٛأوِتھ
سُہ سورُے کٔرِتھ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ کران وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

انتہٕ کرن تہٕ شریر زأنِتھ بۄگ بوگنٛز کامنا تیأگِتھ
شریر بِزاہ کرم چھُنہٕ پاپ پرٛاوان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یرٛھنہٕ رۄس یَس یہٕ پانے میلان چھُ تَتھ مَنٛز سدا سنٛتُشٹھ روزان
دٕۓ تہٕ حسد کأنٛسہِ ہُنٛد چھُنہٕ تھاوان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُس خوشی تہٕ غمہٕ نِشہِ دوٗر روزان اسیدی تہٕ سیدی زانان یکسان
کرمہٕ بنٛدنہٕ چھُ سُہ مُکت سپدان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

موہ مَمتایہٕ دہیہ ابمان ترٛأوِتھ برٛہمہٕ گیأنس مَنٛز مَن دٔرِتھ أسِتھ
یگیہٕ لۄرٛژھ سأری کرم کران وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یگیٕنٛچ ساگری برہم آسان ہون کرنٛک دَن تہٕ برہم زان
برہم کرتا برٛہے اگن پرٛزلان وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

آہوتی روٗپ کڑیا تہٕ برہم زان   بڑ ہمہٕ کرمس منٛز ڈٕرِتھ روزان
پڑاپت سیدٕوٗن پھل تہٕ بژم زان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کینٛہہ یگنہٕ روٗپہٕ دیوتا پوٗزان   کینٛہہ یوٗگی بڑ ہمہٕ روٗپہٕ اگنس ہمان
آتمہٕ روٗپہٕ یگنٕک ہون گران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کینٛہہ یندرے سٕیم روٗپہٕ اگن زالان   دوٗیم یوٗگی شبدأدی وشین سان
یندرے روٗپی اگنس ہمان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کینٛہہ یوٗگی یندریٕن ہندین کرمن   بیٚیہٕ پرانن ہنٛزن کرِیاین
پرگاش مان پڑ ہمہٕ روٗپ اگنس ہمان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کینٛہہ دَن تہٕ تپ زپ یگنٕ گران   کینٛہہ سخ اہنسا وٗرت درران
کینٛہہ ست سنگ تہٕ گیانہٕ یگنس گران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کینٛہہ پران اپان وایوٗ دونہٕ وَے   یوٗگی اکھ أکِس منٛز گران لَے
کینٛہہ پران پڑانن منٛز ہمان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پڑانایام گران وألی یوٗگی جن   پڑان اَپان شہن ہنٛز گتی روکن
یگنٕ ستی پاپن ناش گران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یگٕنٛژ پتہٕ بچوٗمُت اَمرت اَن   بۄزن گَرن والی یۄگی جن
سناتن برٛہمس چھِ پرٛاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یَم لۄکھ نہٕ زانہہ یگٕنٛژ گران   منشہٕ لۄکہٕ سوکھ کتیٚ پرٛاوان
پرٕ لۄکھِ تہِ چھِ تَم راوِ راوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

وید کتیٚ پرٛکاری یگٕنٛس وکھنان   منہٕ یندریہٕ تہٕ شریرہ کرنہٕ یِوان
یہِ زانِن وٲلی کرمہٕ بندنہٕ موکہٕ لان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہی ارزن دَن یگٕنٛژ کھوتہٕ زان   گیانہٕ یگٕنٛژ سرِو یشٹھ آسان
سٲری کرم گیانس منٛز سماپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تتٕو درشی گیأنین کر سمان   تہٕنٛز سیوا کٔرِتھ سپدی زان
اُپدیش ونے کیٛا چھُ تتٕو گیان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تَمہٕ گیانہٕ موہ نشہِ مُکت سپدکھ   سٲری زیٖو پانس منٛز وُچھکھ
پَتہٕ مےٚ برہمس منٛز وُچھکھ سمان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پٲپیو کھوتہٕ تہِ پٲپی آسِتھ   گیأنہٕ رۄپہٕ ناوِ سوار سپدِتھ
پاپہٕ ساگرٕ منٛز چھِ تار لبان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تِتھے پأٹھی بوز ہے ارُزان چھُ دَزٕوُن نار زِ نِس بسم گَران
گیأنہٕ أگن سأری کرم زالان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

زگتس مَنٛز گیأنس ہیؤنہٕ بے شک پوِترٕ گَران وول کینٛہہ نہٕ وُچھکھ
مَنُش یہِ گیان کرمہٕ یوگہٕ پرٛاوان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

شرٛواوان جتیٚندرے وُچھان وُچھان سادھنا کٔرِتھ جل گیان پرٛاوان
بھگت رۆپ شأنتی پرٛایت سپدان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

کرمہٕ یوٗگہٕ یُس سارِنے کرمن شک ترٛأوِتھ کرٕ ویشنارپن
سُہ پوٗرُش کرمہٕ بنٛدنہٕ موکہٕ لان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

اگیأنی شرٛدایہِ رۆس شکی اِنسان چھِ پرمارتھ نِشہِ ضۆرۆری گرِان
سُو یمہٕ لوٗکہٕ نہٕ پرٕ لوٗکہٕ سوکھ پرٛاوان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

ہے ارزن مَنس مَنٛزمہٕ سمشے تھاو گیانہٕ تلوارِ ستی یہِ ژٔٹتھ ترٛاو
گژھ تیار یود کر ترٛاو اگیأن وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

پنژم ادھیاے

ارزن دپو ونان

کرمہٕ سنیاس چھو سریشٹھ مانان کرمہٕ یوٗگکی تہٕ تعریف کران
دویو منٛز کمہِ ستیٚ گژھہ مےٚ کلیان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان کرمہٕ یوٗگ تہٕ سنیاس کلیان کاری دونہٕ وے فرق چھنہٕ خاص
کرم یوٗگ سادنا کنٛز کرم چھِ آسان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس نہٕ کانٛسہِ ہیٚژِ دے نہٕ چھِ کامنا سُہ کرمہٕ یوٗگی چھُ سنیاسی سدا
سُہ راگہٕ لیپشہٕ بنٛدنہٕ مکت آسان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

گیاٚنی سنیاس تہٕ کرم ہیوٗ مانان موٗرکھ پھل امیٚک بوٚن بوٚن زانان
اکی منٛز دوٚن ہُند پھل چھُ پژاوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

گیانہٕ یوٗگہٕ یُس پرم دام میلان کرمہٕ یوٗگہٕ ستیٚ تہٕ سُے پژاپت سپدان
پھل ہیوٗی زانہِ یُس چھُ ٹھیک زانان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کرمہٕ یوٗگہٕ بغأر سپدن حاصِل | کرم کرنک تیاگہٕ باو سبتھا مُشکِل
کرمہٕ یوٗگی برہمس چھُ جل پراوان | وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یَس جتنٛدرس چھِ شُدھ انتہٕ کرن | سأری زیوپٔنن آتم روٗپ باسان
سُہ کرمہٕ یوٗگی چھُنہٕ لِپت سپدان | وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

زانن وول یوٗگی وُچھان بوزان | شاہ ہیوان ووتھان بیہان پھیران
یتھٕ پأٹھی پمپوش وٕتھر پانہٕ چھُنہٕ اۆدران | وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

کرمہٕ یوٗگی موہ ممتا تیأگِتھ | یندریو سان شریرک لگاو ترٛأوِتھ
شُدی پڑاونہٕ خاطرٕ کرم کران | وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

کرمہٕ یوٗگی کرمہٕ پھل تیاگان | بگوت روٗپ شأنتی پڑاپت سپدان
سکام مَنُش پھل یژھایہٕ ولنہٕ یِوان | وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یمِس اَنتہہ کرن وش آسن | سُہ سانکھیہ یوٗگک اَبیاس کران
نہٕ کرن پانہٕ کیٛنہہ نہٕ کرناوان | وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

سُہ منہٕ سٟتی سأری کرم تیأگِتھ | نو دوار وول شریر روٗپ گرٕ ترٛأوِتھ
آنندٕ سان برہمس منٛزٕ رِتھ روزان | وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

بھگوان تہٕ مَنش کرم کرناوان تہٕ کرمہٕ پھلو بأگراوان
یہٕ سو باوٕ ستی سورے سپدان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سرٕو ویأپی برٛہم چھُنہٕ پرٛاوان کأنسہِ ہُند پاپ کرم پۄنیہٕ وان
گیأنس چھُ اگیأنک پرٕد کھٹان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پرماتما سُند تتھ گیان زأنتھ اگیانچہٕ گٹہٕ نشٹ سپدِتھ
سُہ گیان سرِ یہ زن دَیس پرٛزلان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یِہُند مَن بود دَیس لےٕ سپدِتھ لگاتار سم باوٕ روٗز دٕرِتھ
گیانہٕ ستی چھُ پرم گتی پرٛاوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

چنڈال آسہِ یا برٛہمُن وپدوان گأو ہستِس تہٕ ہوٗنس ہوٗے زانان
گیانہٕ وان سم دٕرشٹی آسان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُہُند مَن سم باوٕ دٕرِتھ آسان تِم زندے سوٗرے سمسار زینان
چھُ پرٛم برٛہمس مَنز دٕرِتھ روزان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ٹوٹھ چیز پرأوِتھ تہٕ خوش آسان اٹوٹھ پرأوِتھ غمگین تہٕ سپدان
تِم بوزوان سم باوٕ دٕرِتھ روزان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سمسأری ویشین مَنز یم نہٕ بوڈان   آتماہس مَنز ڈٕرِتھ دیان داران
بڑہمہٕ رُوٗپ پرم آنند چھِ پڑاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

وِشے بوٗگ یمن سوکھ چھُ باسان   یمٕنے دوٗکھکی کارن چھِ آسان
بوزوان پورُش یمن مَنز نہٕ یھسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُٔمی شریرکہ ناشہ بڑونہہ آسہِ زورمُت   کام کرُوٗدجوش ٹھنڈ کوٚرمُت
سُہ یوٗگی پورُش چھُ سُکھی آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

انتر آتماہس مَنز سُکھی روزان   آتماہس مَنز بسان گیانہٕ وان
سُہ یوٗگی شانت پرم پدپڑاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یمن سأری پاپ تہٕ سمشے مُٹھیٔ متی   سارِنے زیون ہُند رُت کانٛچھ ہٕتی
یِہنٛد مَن بڑہماس مَنز ڈٕرِتھ روزان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مَن وش کُرِتھ کام کرُوٗد تیاگتھ   پرماتماہس ساکھیات روٗزِتھ
ژھ پور ویاپت پرم بڑہمس ڈیشان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

نیٚبرٕ یمن وِشے بوٗگ نہٕ سوران   نیٚبرٕ ے تمن چھُ ترٛأوِتھ ژھُنان
ینٛدرے مَن تہٕ بودٕتھے زینان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

نیترن ہۍژ دڑشٹی تِمن درمیان   پڑان اپان وایُو سم تھاوان
یژھا بے کرؤد نِشۍ موکلِو آسان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

بۄھتی یگنۍ تپ بوکھتا مےٚ زان   سارِنۍ ہُنٛد اپشرمےٚ مان
زیو زأژ ہُنٛد میۍتھر تۍ دیاوان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

شیٚم ادھیاے

شری بھگوان ونان

شری کرٛشن ارزن دپوس ونان پھل یژھنے چھُ یُس کرم کَران
تسٕی چھِ یوٗگی تہٕ سنیاسی ونان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

اَگن تیاگِتھ بنہٕ نہٕ سنیاسی نہٕ کَریا کرنہٕ روٗس کرمہٕ یوٗگی
سنکلپ ترأوِتھ چھُ یوٗگی بَنان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یُس پورُش یوٗگہٕ پژاپتی چھُ یژھان نِشکام کرم اَمیُک ہیٚتو آسان
سنکلپو روٗس سپدِ کلیان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یُس اِندرِین ہنٛدی بوٗگ تیاگان کرمَن ہُنٛد سنکلپ ترٛاوان
تَس پورشس یوٗگ آروڑ ونان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

پانہٕ سنسار ساگر تار لبان پنُن پان نرکس مَنٛز نہٕ ترٛاوان
مَنُش پنُن میٚتھر تہٕ پانے شتُر آسان وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یُس یِنٛدرے مَن ہٮ۪تھ شرٕپر زینان سُہ زٕیو آتما پَنٕن میٛتھر آسان
یُمؠ نٕہٕ وش کری سُہ پَنٕن شُتر آسان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

سرٕد گرم سوکھ دوکھ مان اپمان ہیُٛو زأنِتھ انتہٕ کرن شانت آسان
تمِس برہمس رۆس نہٕ کینٛہہ باسان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یُس انتہٕ کرن گیان وِگیان دأرِتھ وِکارٕ رۆس سارے یِنٛدرے زِیٛنتھ
سُہ یۆگی سون تہٕ میٛژ ہیُٛوی زانان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ہمدرد حأسِد دوست دُشمن پنہٕ نٮ۪ن وۆپرن درمہِ ین پأپؠ ین
ہِیُٛوے زانن وأنی سریشٹھ آسان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

مَن یِنٛدریو سان شرٕپر زِیٛنتھ یۆگی کُنٕے ایکانت جایہِ روٗزِتھ
لگاتار دیہِ سُنٛد دیان داران وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

شرٛوژِ جایہِ دربہِ گاسہٕ ترٛأوِتھ مرٛگہ چھالا بٮ۪یہٕ وستر وہرأوِتھ
نہٕ زیادٕ تھۆد نہٕ یژ کم آسان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

وش یِنٛدرِیو آسنس پیٹھ بہِتھ مَن پَنٕن ایکاگر تھأوِتھ
شُدی خأطرٕ یۆگ ابیاس کران وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

جسم کلہٕ گردن ہیوٚو تھاۄِتھ نظرنستہٕ پنہٕ نہٕ پیٹھ جماۄِتھ
اور یور کُنہِ طرفس نہٕ وُچھان ووٚن بھگوانن گیِتا گیان۔

بڑہمہٕ چرِیہٕ وڑتس دٕرِتھ روٗزِتھ نرِبےٚ شانت انتہہ کرن تھاۄِتھ
مَن روکتھِ موٚن دیان دٲرن ووٚن بھگوانن گیِتا گیان۔

مَن وش کٔرِتھ یوٗگی لگاتار سوٗران بڑہمہٕ سرُوٗپک آکار
پرم آنند روٗپہٕ شانتی پڑاوان ووٚن بھگوانن گیِتا گیان۔

نہٕ یڑٕ زیادٕ نہٕ بلکُل کم کھہنہٕ وٲلی سدا ہوشیار نہٕ زیادٕ شوٚنگن وٲلی
یمے یوٗگی سِدی چھِ پڑاوان ووٚن بھگوانن گیِتا گیان۔

یِہُنٛد آہار وِہار سوٚم آسان کرم کَران شوٚنگان وتھان ہشرٕسان
دوکھ ناش کرٕوُن یوٗگ پھاپھلِان ووٚن بھگوانن گیِتا گیان ۔

وٚش کرِمتہِ منہٕ کامنایہٕ روٚس جان پاۓٹھی بڑہمَس منٛز دٕرِتھ یُس
یوٗگ نہٕ بوگن وٲلس ونان یوٗگ وان ووٚن بھگوانن گیِتا گیان۔

یِتھٕ کنٛزِ واوٕ روٚس جایہِ ژونگ پڑلان ژٲنگر یہہ چھنہٕ اورٕ یور ڈلان
یوٗگی سُنٛد مَن تُتھے شانت آسان ووٚن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُوگہِ ابیاسہِ وِش کوٗرمُت مَن   یَتھ اوستھایہِ مَنٛز محو سپدان
برٛہمس مَنٛز سنٛتُشٹ روزان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

نِرول بوٗزِ پرم آنٛنٛد پرٛاوان   یتھِ اوستھایہِ مَنٛز انوبوٗ گران
برٛہمہ رۄپس مَنٛز دٕرِتھ روزان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پرٛمہِ برٛہم پرٛاوُن بوٚڈ لاب زان   اَمہِ تھوٚد بێیہ کینٛہہ چھُنہٕ زانان
کُنہِ تہِ دوٗکھہِ چھُنہٕ سپدان پریشان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

دوٗکھہِ رۄپی سمسارکہِ سنیوگہٕ روٗس   اَتھی وَنان یُوگ سُے زانان یُس
کرتویہِ مانٛتھ گران اُتساہ سان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ساری سنٛکلپ تہٕ کامنایہِ تیاگتھ   سارے ینٛدریے پرٛتھ طرفہٕ رۄکتھ
ٹھیک پاٹھی روزِ ابیاس گران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

وارِ وارِ کر ابیاس ہیمتھ تھاو   صبرٕ سان برٛہمس مَنٛز مَن دٕرراو
دیس روٗس نہٕ کانٛسہِ روزسران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ ڈٔنجہِ نہٕ روزن وول ژنٛژل مَن   ویشو پوٗژھی سمسارس پھیران
اورِ یورِ روٗگن کر ایشور دیان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یِہنٛدۍ مَن پاپہٕ روٗس تہٕ شانت آسن   رجوگن گومُت سماپت آسن
سُہ یۄگی بڑہم آنند پڑاوان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

پاپہٕ روٗس یۄگی چھُ لگاتار   پرم آتمہٕ سرۄُپک گران ویژار
پرم بڑہمس چھُ پڑاپت سپدان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

سم باوٕ دٕرِتھ آتمہٕ وول یوگہٕ وان   سارِنٕے بوتن مَنٛز آتماہس وُچھان
سأری زیو آتماہس مَنٛز ڈیٛشان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

آتمہٕ رۄُپہٕ مےٚ واسہٕ دیوس ڈیٛشان   زیو مےٚ مَنٛز سارِنٕے مَنٛز مےٚ وُچھان
سُہ مےٚ نِشہِ دۄُرنہٕ نہ بہٕ تَس دۄُر روزان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس پورُش سم باوٕ دٕرِتھ أستھ   سارِنٕے مَنٛز مےٚ بڑہمہٕ رۄُپ زأنِتھ
مےٚ واسہٕ دیوس سُہ چھُ پۄُزان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس سأری زیو پٔنٕنۍ ٹاٹھۍ زانان   سارِنٕے ہنٛدۍ دوکھ تہٕ سوکھ ہوی مانان
سُہ یۄگی پرم سریشٹھ مانٕنہٕ یِوان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دپو ونان

ارزن ونان ہی مدھو سدن　　یُس یوٗگ سم باوٕ ستی کوٗرو ورنن
ژنژل منہٕ کنز درُن چھُم نہٕ باسان　　ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

یہٕ مَن میون ژنژل سوباوٕ وول　　واو موچھہِ منٛز رٹُن چھُنہٕ مخول
چھُ سبٹھا دوٗر تہٕ بلوان　　ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

کرٛشن جی ونان ہے مہا باہوٗ　　بے شک کٹھن مَن کرُن قابوٗ
یہٕ وأراگہٕ نہٕ اَبیاسہ وش چھُ سپدان　　ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

یمِس نہٕ مَن یٔنن وش آسان　　سُہ پورُش چھُنہٕ زانٛہہ یوٗگ پڑاوان
یہٕ سادنایہِ ستی حاصِل چھُ سپدان　　ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دپو ونان

کرٛشن یُس یوٗگچ شردا تھاوان　　مگر اتھ پیٹھ چھُنہٕ دٔرِتھ ہیٚکان
انتہٕ سمیس چھُ اَمی یوٗگہٕ ڈلان　　ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

یوٗگہٕ اَبیاس کرِتھٕ نہٕ سیدی پڑاوان　　نہٕ یوٗگت سروٗپس پڑاپت سپدان
أخر سُہ کوسہٕ گتی چھُ پڑاوان　　ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

سُہ بگوت پڑاپتی اَڈٕ وتہٕ روزان   چھُ اوبرٕکی پاٹھی چھلہِ گڑھان
سُہ برٛشٹ گڑِھتھ نِشٹ گڑھان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہی کرٛشن یہِ میۆن سمشے گُرود دۄر   توہہِ سِوأے دۆیم کانٛہہ کرِنہٕ برپۄر
میۆن شک دۄر کرُن چھُنہٕ آسان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان وَنان

بھگوان وَنان سُہ چھُنہٕ دُرگتی پڑاوان   یمہٕ لۄکہٕ پرٕہ لۄکہٕ ناش سپدان
یُس بگوت پڑاپتی موکھٕ کرم گران   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یۄگ برٛشٹ پوٗرُش سورگ پڑاوان   سبٔتھا کالس تَتہِ سوکھ بۄگان
پَتہٕ پوٗنیہِ وان گرٕ زنم پڑاوان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

وأراگی پوٗرُش چھُنہٕ سورگ یڑھان   گیانہٕ وان ہِنٛدِ گرِ زنم داران
تتھُ زنم میلُن چھُنہٕ آسان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

پۆت زنمہٕ اَسِمتی رِتی سنسکار   یۄگ پڑاپتی منٛز یِوان درکار
سیدی خاطرٕ پتمہِ کھوتہٕ یتن گران   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یۄگہٕ برٛشٹ اُتم گرِ زنم داران   پتمہٕ ابیاسہِ داران بگوت دیان
ویدو نٕمتی سو کرمہٕ پھل نہٕ ترٛاوان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یتنہٕ ستۍ ابیاسہٕ وِول یۄگی زمن ہنٛدِ سنسکار ستۍ
پاپۆ موکہٕ لِتھ پرم گتی پڑاوان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یۄگی تپہٕ سیو کھوتہٕ سریشٹھ آسان شاستر گیانیو کھوتہٕ یژجان
ارزن ژٕ چھُکھ یۄگی تہٕ گیانہٕ وان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

سارِنٕے یۄگین مَنٛز شردا وان یُس پَزِ منہٕ میون داران دیان
سُہ یۄگی چھُس بہٕ زیادٕ سریشٹھ مانان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

سٔتم ادھیاے

شری بھگوان ونان

ہے پارتھ ژٕ پریمہٕ پۆروک   یۆگس منٛز مےٚ آتمہٕ رۆپ زانکھ
سأری گون تہٕ بل ونٔے تھاو دیان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

وِگیانہٕ سان ونٔے سوزٕے گیان   باقی سمسارس منٛز زان
بێیہٕ زانُن لایق چھُنہٕ کینٛہہ روزان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ساسہٕ بُدی مےٚ پژاونٛک یتن گران   تِموٕے یۆگیومنٛز مےٚ کانٛہہ پژاوان
چھُ اصل رۆپہٕ کانٛژھا مےٚ زانان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

پوٚنۍ نار ہوا بێیہٕ زمین آسمان   مَن بود أہم میأنۍ پژکرتی زان
اتھ أٹھِ قسمہٕ پژکرژ چھِ اپرا ونان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

دۆیم ستی دُنیا بساونہٕ یِوان   زٕیو جنتو وغأرٕ پادٕ سپدان
اَتھ ژیتن پژکرژ چھِ پژا ونان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہی مہا باہوٗ ژٕ ہتھٕ پأٹھی زان   یہٕ سورُے کیثہہ چھُ پڑٕکرژ پأدٕ گران
مگر پأدٕ تہٕ ناش کرن وول مےٚ زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

مےٚ رۆس دۆیم چھنہٕ کانہہ کارن   ہتھٕ پأٹھی موکھتہٕ مالہِ تأرِتھ پن
تتھٕ پأٹھی یہٕ زگت مےٚ مَنٛز زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سریہٕ ژنٛدرمس مَنٛز پڑٕگاش میونٕے   آکاشس مَنٛز آواز چھُس بٕے
وید منتر اومکار مےٚ زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

زمین مَنٛز سوگنٛد نارس مَنٛز گاش   تپ سِین مَنٛز تپٕک پڑٕگاش
سارِنٕے زیون مَنٛز مےٚ زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

زیو ذأژن ہُنٛد پیز بٕے چھُس   تیز وانن ہُنٛد تیز بٕے چھُس
گاٹلین ہُنٛد گاٹہٕ جار مےٚ زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن بے غرض تہٕ کامنایہِ رۆس   طاقت ورن ہُنٛد طاقت بہٕ چھُس
بوٗتن مَنٛز مےٚ درمہٕ رٕنٛگی کام زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ستوٗگون رجو گون تہٕ تمو گون   یِہنٛد باو مےٚ نِش پأدٕ سپدن
یِم مےٚ مَنٛز تہٕ یِمن مَنٛز مےٚ زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یمو تژیوِ گونو سوٗرے سمسار   بیٚیہِ زیوٗ ذات کوٚرمُت گرِفتار
اوِناشس یمو گونو دوٗر زان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تژِگُن مایایہِ مَنز گرِفتار   یم مےٚ سوران آسن لگاتار
تم سمسارِ ساگرس تار لبان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اگیأنی مایایہِ مَنز گرِفتار   اَسُر سوباوِ وأٔلی نیچ بدکار
یم کوکرمی چھِنہٕ مےٚ بجان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کیٛنہہ سوکھ پرٛژھی کیٛنہہ دوکھ ہرنہٕ باپتھ   گیأنی تہٕ کیٛنہہ مےٚ پۄرِ زاننہٕ باپتھ
چھِ بکھتی مےٚ ژورِ پرکأری بجان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یمو مَنز مےٚ یُس بکھتہٕ باوِ سَران   سُہ گیأنی میأنی اصلیتھ زانان
بہٕ تس ٹوٹھ سُہ مےٚ یژ ٹوٹھ آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اگرچہِ یم چھِ سأری سبٹھا جان   مگر گیانہِ وان میوٗن سروٗپ آسان
تِکیٛازِ سُہ مےٚ مَنز ذِرتھ آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

انتہٕ زنمس یم پژوو تتھو گیان   سوٗرے زأنتھ مےٚ واسدیوس بجان
سُہ مہاتما بنُن چھُ مُشکِل آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یَم یۆگن ہٕنٛز کامنایہِ گیان راوٕران   پَتہٕ سو بناوٕ ؤرت تہٕ نیم داران
رنٛگہٕ رنٛگہٕ دیوتاہن چھہِ پۆزان   ۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس سکام پورُش شردایہِ سان   یُس دیوتاہس چھُ پۆزُن یژھان
تس دیوس منٛز چھُس درٕ راوان   ۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سُہ پورُش یمِس دیوس پۆزان   تمِس کیٚتھ یہِ مقرر آسان
سُہ پھل تمِس پژاپت سپدان   ۄن بھگوانن گیتا گیان۔

بیقلٕن یہِ پھل أخر ناشوان   دیون پۆزن وألی چھہِ دیونٕے پژاوان
مےٚ بجن وألی مےٚ پژاپت سپدان   ۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کم عقل مےٚ اَوِناشیس چھِنہٕ زانان   بژہمس منشہٕ ہٕنٛدی پأٹھی وُچھان
زینہٕ مرنہٕ وول اکھ اِنسان مانان   ۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پَتہٕ یۆگہِ مایا چھُس کٹھان پان   سارِنٕے نَنہِ وانہٕ چھُس نہٕ باسان
اگیأنی زینہٕ مرن وول مےٚ زانان   ۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پتھ کالہٕ یم أسی تہٕ یم چھہِ ونٛکین   بژوٹھ کُن تہٕ آسن وألی چھُسکھ زانن
مےٚ شردایہِ رۄس چھُنہٕ کانٛہہ زانان   ۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یِم سمسارُک سوکھ چھِ یژھان   تِم دوکھ رۆپہٕ موہ زالہٕ پھسان
تِم اگیأنس چھِ پڑاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یِم نِشکام تہٕ سریشٹھ کرم کران   تھنڈی سأری پاپھ نشٹ سپدان
راگ دۄش موہ تژ أوِتھ مےٚ بجان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شَرن گُژھِتھ مےٚ یِم چھِ سران   بُجر تہٕ مرنکہٕ بیہٕ مکُت سپدان
تِم برٛہم اُتم گیان تہٕ کرم زانان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

آدِ بوٗت آدِ دیو آدِ یگیہٕ سان   یُس پورُش میأنی رۆپ زانان
انتہٕ سمیس وأتِتھ مےٚ پڑاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اٹھم ادھیاے

ارزن دپو ونان

ارزن ونان ہی پرشوتم برٛہم کیٛا کرم کیٛا چھُ ادیاتم
آدِ بوٗت آدِ دپوکس چھِ ونان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہی کرٛشن آدِ یگنٛز کُس آسان شرٛیرس منٛز کتھ پٲٹھۍ روزان
انتہٕ سمیس پیٹھ ژٔے کتھ پٲٹھۍ زانان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان پرم اکھشر برٛہم زان پٔنُن آتمہٕ سروٗپ ادیاتم مان
زپو باو پٲدٕ کرنک تیاگ چھُ کرم آسان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پٲدٕ تہٕ ناش سپدن وول ادِ بوٗت مان برٛہمہ روٗپ پورشس آدِ دپو ونان
شرٛیرس منٛز وا سدپو آدِ یگنٛز زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

انتہٕ سمیس یُس مے سوران ناشہِ وان شرٛیر تیاگِتھ چھُ گژھان
میانٛس سروٗپس چھُ پرٛاپت سپدان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن یُس پوٗرُش انتہٕ سمیس یہٕ سوٗنچان سوٗنچان تیاگان شرٕپرس
سُہ تی پراوِ یُس تَس خیال آسان وٕۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن ژٕ کر ہمشہٕ میأنی سُمرن یوٗد کرم تہٕ یوٗد کرمےٚ ارپن
مےٚ پرٛاوکھ کر لگاتار میون دیان وٕۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس لگاتار ابیاسہٕ رٕوپہٕ یوٗگہ وان اور یور نہٕ گرٛھن والہِ چِت سان
ڈیان گٔرِتھ پرم برٛہمس سوران وٕۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس سرو ویأپی آدِ انتہٕ روٗستِس أدِلس تہٕ سارِنٕے رچھن وأرِلس
پرٛکاش رٕوپی پرم برٛہمس سوران وٕۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس بکھتی انتہٕ سمیس دارِ دیان یوٗگہ بلہٕ برُکُٹی درمیان تھِو پرٛان
!ایکا گر منہٕ سورِتھ برٛہم پرٛاوان وٕۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ویدن زانن وأنی یِم وِدوان ست چِت آنند پد اَوِنأشی ونان
سُۓ پرم پد ونٕے ژھوچرٕسان وٕۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یندرِین ہنٛد درواز رٕوٚکِتھ مَن ہرٛدیس منٛز ڈنجہٕ تھأوِتھ
زینہِ ہتی منہٕ مستکس پرٛان داران وٕۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یؤگہٕ دارنایہِ منٛز ڈٕرِتھ روزان   اوم اکھ اُکھر رۆپہٕ برٛہم سوران
شرپر ترٛاُوِتھ پرٛم گتی پرٛاوان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

ہے ارزن یُس پرٛ منہٕ لگاتار   مےٚ پرم. برٛہمس سوران باربار
سُہ یؤگی سہٕل پاُٹھی مےٚ پرٛاوان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

سیٚدی پرٛاپت مہاتما مےٚ پرٛاوان   یہِ دوکھٕ رۆپی گرٕ چھُناشوان
پُنرزنمس چھِنہٕ پرٛاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یِم ساٚری لۆکھ برٛہمہٕ لۆکس تام   چھُکھ یُن گژھُن مۆجۆد روزان
یُس مےٚ پرٛاپت گو چھُنہٕ زنم پرٛاوان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

برٛہما سُنٛد دوہ رات کۆت آسان   اکھ اکھ ساس یوگ دونہٕ وے زان
یُہ اصلیتھ یؤگی زانان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

برٛھما سُنٛد دوہ ییٚلہِ شۆرۆ گژھان   چرا چر زیٖو ساٚری پاٚدٕ سپدان
رات یِنس ءستی ییٚلہِ لے سپدان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

ہے پارتھ تِتھے پاٚٹھی یہِ ژکرٕ چلان   دوہس زیٖو ذات پاٚدٕ سپدان
پرٛکرژ وش راٚژ ءستی لَے سپدان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

اَویکھتہٕ باوِ یژ دۄر ہے ارزن   بێا کھ اَویکھتہٕ پۄرن برٛہم سناتن
ناش گرٛوِتھ چھِنہٕ نشٹ سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یَس اویکھتہٕ اکھر وننہٕ یِوان   سُہ اویکھتہٕ باوِ میۄن پرم دھام زان
سُہ پرٛاۤوِتھ مُنٛش چھُنہٕ پۄت پھیران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یَس برٛہمس منٛز ساری زیو آسان   بێیہٕ یہٕ سوری زگت پرِ پۄرن
سُہ بکھتہٕ باوِ ستی چھُ پرٛاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شرپر تیاگِتھ یمہٕ وَتہٕ یۄگی جن   واپس نہٕ پھیرِنچ گتی پرٛاون
بێیہٕ یمہٕ وَتہٕ چھِ واپس یِوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پرٛزلۄن اُگن تہٕ دُہ دیوتا   چھُ پَتھ وَتہٕ زُونہ پچھک دیوتا
بێیہٕ شیہ ریتھ اُترانیکی آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مُرِتھ اَمہٕ وَتہٕ گۄھن وٲلی یۄگی   تِمن دیوتاہن ہنٛدِ مدتہٕ ستی
چھِ پرم برٛہمس پرٛاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

گٹہٕ پچھ رات شےٚ ریتھ دکھناین   بێیہٕ دٔہ یتھ وَتہٕ دیوتا آسن
مُرِتھ اَمہٕ وَتہٕ ژندر لۄک پرٛاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یَم سکام کرمہٕ وأ‌لی یۄگی زان سورگس مَنٛز شوب پھل پژاوان
پھل یۄ ِگتھ بێیہٕ واپس یِوان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

دوٚیہِ پژکأری وَتہٕ یَم زِگیٖچ زان شُکلہٕ تہٕ کرٛشنہٕ پچھِ دپوٚیان پتریان
یمہٕ وَتہٕ سناتن مانٛنہٕ یِوان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یَم دوٚنہٕ وے وَتہٕ تۄتہٕ سان زانان تِم یۄگی چھِنہٕ مۄہتھ سپدان
مےٚ پژاونہٕ پُژِھ چھِ کرم گَران وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُس یۄگی پوٚرُش یہِ راز زانان وید پرن کرن تپ زپ یگیٖنٕز دان
پوٚنٕی پھل پژأوِتھ پرم پد پژاوان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

نُوم ادھیاے

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان ژٕ دِ یہ رۄس بٔگھتی زان　　ونے ژ ٚے پرم گُپت گیان وِگیان
یہِ زأنِتھ دوکھ ساگرٕ موکہٕ لاو پان　　وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ گیان سارِنے گیانن ہُنٛد راز زانُن　　سبٹھا اُتم پژٕکُٹھ پھل دِیوٕ ون
ییٚیہِ سادھنایہِ کٔنِتھ سبٹھا آسان　　وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن شژدایہِ رۄس اِنسان　　مے زانٛہہ تہِ چھُنہٕ پژاپت سپدان
سنسار ژکرس چھُ ہینہٕ یِوان　　وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

نراکار بژہمہ زگت پرٕ پۄٗرن　　سنٛکلپہٕ کٔنٛز چھُنہٕ پژاپت سپدان
بۂ اصلی تِمن منٛز چھُس نہٕ آسان　　وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ میأنٛی ایشور یہ یوٗگ شکتی زان　　بے زیون پأدٕ تہٕ پالن گٔران
بۂ تِمن منٛز نہٕ ذٕرِتھ روزان　　وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

آکاشہِ پأدِ سپدن وول ہوا   نیتھ آکاش ہیے منٛز روزان سدا
میٲنہِ سنٛکلپہِ پأدِ زہو مےٚ منٛز آسان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

کلپکس انتس سأری زہو ذات   میٲنہِ پرکرژ بیٚیہِ سپدان پژاپت
کلپکس آدس منٛز چھُسکھ بیٚیہِ رچان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

پژکرژ ہُنٛد سوباو کرِتھ سمُرن   پرتنتری گاٲمژ سارِنے ذیٖون
کرمو انوسار چھُسکھ پأدِ کران   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن یم کرم بے لگاو آسان   یہِ سورُے پأنٕی پانِے چھُ سپدان
مےٚ پرم برٛہمس چھُنہٕ کرم گنڈان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

میٲنہِ سمہارٕہ ہستی میٲنی پژکرت   چراچرا سان رچان سورُے زگت
اَمہِ ہستی یہِ سمسار ژکرٕ چلان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

پرم باو نہٕ زانن وأٹی مؤرکھ   منشہِ رؤپہِ کنٛز مےٚ برٛہمس گران شکھ
مےٚ پرم ایشرس چھِ تُچھ زانان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

بہٕ پٹنہِ مایایہِ منشہٕ رؤپ داران   سأرِسے زگتس اُدار گران
مؤرکھ مےٚ سادارن منُش زانان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

فضوٗل آش تِھوتھ کرم کران   ژٲژل مَنہٕ وٲلی اگیٲنی جن
راکھسی تہٕ آسُری پڑکرت داران   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

دیو پڑکرژ وٲلی مہاتما زانن   سارِنے زیون ہُند مۆل کارن
مےٚ ناشہِ روٚستِس ہمیشہٕ سوران   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

میٲنی بُکھتی مےٚ لگاتار سوران   پڑنام چھِم بار بار کرن
چھِ سدا میونُے دِیان دارن   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

کینژہ چھِم نِراکار روٗپہٕ سوران   کینژہ یوٗگی گیانہٕ یگنہِ ستی پوٗزان
کٲتیاہ مےٚ بوٚن بوٚن باوٕ زپان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یگنٕہ بےٕ اَگن بےٕ اَگن ؤتر بےٕ   اوشدی اَگن گیو تہٕ منتر بےٕ
کرمہٕ وول بہٕ ہوٚنچ کرِیا مےٚ زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سارِی زگتُک چھُس بہٕ درتا   کرمہٕ پھل دِنہٕ وول پتاماتا
پوِتر اومکار تہٕ وید مےٚ زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

پڑم دام سوٲمی تہٕ رچھن وول   سارِنے ہُند جان تہٕ ناکارٕ وُچھن وول
شرنا گتن ہُند نِواس ستھان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ساریِنے ہُنٛد چھُس رُت کانٛچھان   اُتپتی تہٕ پرٛلہٕ یُک ہیتو زان
اوِناشی کارن تہٕ بےٚ چھُس ندان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

بےٚ چھُس سریہٕ روٗپہٕ کنٛز گرمان   اوٚبر بنٛتھ بےٚ روٗد والان
زندگی موت ست است مےٚ زان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یم وید وٕنٛمتی سکام کرم کران   تم یگنٕز کرِتھ سورگ پرٛاوان
پوٗنیہٕ کرمو سورگک سوکھ بوٗگان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

سورگ بوٗگِتھ ییٚلہٕ پھل موکہٕ لان   تم پوٗرش بیٚیہٕ مرٛتہٕ لوٗک پرٛاوان
یتہٕ گرٛھنس بیٚیہٕ پرٛاپت سپدان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یم بٔکھتی مےٚ نِشکام باوِ سوران   چھِ لگاتار موٚن دیان داران
تہنٛدِ یوٗگچھ رکھیا بہٕ پانہٕ کران   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یم شرٛدا وان دیوتاہن پوٗزان   ہے ارزن سو پوٗزا تہٕ مےٚ واتان
مگر یہٕ ویز پوٗروک چھُنہٕ آسان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یگنٕز ہُنٛد سوأمی تہٕ بوٗکتا مےٚ زان   اگیأنی یہٕ اصلیتھ چھُنہٕ زانان
توے پُونر زنمس چھِ پرٛاپت سپدان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

دیۆن پۆزن وألی دیوتاہن پڑاوان   پیٚترن تہٕ بۆتن پۆزِتھ پڑاوان
مےٚ پۆزن وألی یِنہٕ گژھنہٕ موکہٕ لان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یمہٕ بأکھتی مےٚ پھل پھۆل گران ارپن   نِشکام باوِ یہِ بڑ ونٹھہٕ گنہِ تھاون
بہٕ سگُن رۆپ دأرِتھ کھوان لولہٕ سان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن ژِ یُس کانْہہ تہِ کرم گران   تپ ہون گران دان دِوان
یہِ سورُے مےٚ ارپن کر پڑیمہٕ سان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ییٚلہِ سارِی کرم مےٚ پُشراوکھ   سنیاس یۆگہٕ اشُب شُب پھلہٕ موکہٕ لکھ
پانہٕ کرمہٕ بنْدنہٕ موکہٕ لاوپان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سارِنٕے زیۆن مَنْز بہٕ ہیوٗی روزان   نہٕ مےٚ کانْہہ ٹوٚٹھ یا اٹوٚٹھ آسان
مگر پننہٕ نَبن بأکھتن بہٕ نۆن باسان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یژ پأپی پاپھ ترأوِتھ دَرِ دیان   سُہ نِشچے کرِتھ سادھۆ چھُ بنان
لتس بڑہمس رۆس کینْہہ نہٕ باسان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سُہٕ جلدی درماتما چھُ بنان   آدِ پرم شأنتی چھُ پڑاپت سپدان
بأکھتی میون چھُنہٕ نشٹ گژھان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ویش شوٗدُر تہٕ چنڈال سان   یُس کأنٛژھا شرن چھُم گژھانٛ
سُہ بے شک پرم گتی پڑاوان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

کیٛاوُنٛن بکھتن پونیہِ وان برٛہمنن   شرن گژھِتھ مےٛ پڑاپت سپدان
منشہٕ تن پڑأوِتھ مےٛ روزِ سوران   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

مےٛ دِتھ مَن بکھتی سان کر پوٗزا   پڑنام کر مےٛ مَنٛز لاگ آتما
پان پٕژراو مےٛ کُن تھو دیان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

دٔہم ادھیاے

شری بھگوان ونان

بھگوان ارزِنس ونان تھاو کن
وَنے سیر تہٕ پڑ باوٕ وأکی وچن
یمہِ ستی بکھتِس سپدِہ کلیان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

بہٕ یمہِ مایایہِ چھُس پڑکٹ سپدان
مہاریشی تہٕ دیوتا چھِنہٕ زانان
رٔیشن دیون ہُنٛد آدِ کارن مےٚ زان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

زیَنہِ روٗس آدِ روٗس یُس مےٚ زانان
سارِنٕے ہُنٛد ایشور مانان
سُہ گیأنہٕ وان پاپو نِشہِ موکہٕ لان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یتن کرنٕچ شکتی تہٕ گیان پڑاوان
کھیٚما، پزر، یندرے مَن وش تھاون
چھُ سوکھ دوکھ اتپتی پڑلے سمان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اہنسا سنتوش تہٕ خوف خۄنی
صبر، تپ، دان، لیش تہٕ بدنامی
نانا پڑکأری باو مےٚ نِش ووپدان
وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ستھ مہاریٚشی تہٕ ژور اَمہِ برٛوٗٹھم سنکادِک تہٕ ژوداہ چھِ یم
بہٕ سمسارچ پرٛز تہٕنزی زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس زانہِ مےٚ ایشر سنٛز وِبوٗتی بیٚیہِ توتہِ سان میأنی یوٗگہٕ شکتی
سُے بے شک چھُ بکھتہٕ یوٗگ پرٛاوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

میانہِ کارنہٕ زگت پأدِ سپدان سوُرے زگت میأنی چتنا کران
شردا وان لگاتار مےٚ بجان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

لِگاتار مےٚ منٛز مَن لگاون وألی مےٚ پٔنن پرٛان ارپن کرن وألی
بکھتی میانہِ بکھتی ہُنٛد ورنن کران وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

میانہٕ پرٛ باوُک تہٕ گوٗنن ہُنٛد کیرتن لگاتار کُرِتھ سنشٹ سپدن
مےٚ واسہٕ دہۄس منٛز واس کران وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یِم لگاتار میوٚنُے دیان داران تِمن چھُس بہٕ تُتھُے گیان دِوان
گیأنہٕ یوٗگہٕ تِم مےٚ پرٛاپت سپدان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

بہٕ انوگرہ کُرِتھ تِہنٛد انتہٕ کرن گیأنہٕ روٗپہٕ ژانگہِ چھُس گاشراوان
اَگیأنچ گٹہٕ چھُس دوٗر کران وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دیٖو ونان

پرم بژہم تہٕ پرم دام ژٕے　　سأری سناتن پوٗرش مانان چھی
دیٖون ہُنٛد آدِ دیٖو ژٕے چھی ونان　　وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

اجما سرٕویاپک ونان چھِی　　دیورِیوٗش نارد دیو تہٕ ویاس جی
توٗہی پانہٕ میٚانہِ پُژھی چھِو ونان　　وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ہی کیٖشو یہِ کیٚنژھا چھِو ونان　　تہِ سوٗرُے چھُس بہٕ پۆز مانان
چأنی لیٖلا دانو تہِ دیٖوتا زانان　　وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ژٕ زیٖون پأدٕ کرن وول بژہم　　زگت سوأمی دیٖون ہُنٛد دیٖوتہٕ پرشوتم
توٗہی پانے پانس زانان　　وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

توٗہی پانے پنٕہٕ ننٛن وِبوٗتین　　پوٗرٕ پأٹھی ہیٚکو کرِتھ ورنن
سارِنٕے لوٗکن ویاپت آسان　　وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ہی یوٗگیشہِ کمہِ پژکأری دارٕ دیان　　بہٕ کِتھٕ پأٹھی زأنِتھ ہیٚکہٕ ہی بھگوان
کمہِ باوٕ روزٕ چأنی سمرن کران　　وۄن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ہی زناردن پٹنز پؤگہٕ شکتی وِستارِ سان ؤنیو سأرٕے وِبؤتی
امرت وچنو چھُس ہٕنہٕ ترپھتان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

شری بھگوان ونان

شری بھگوان ارزن دپوس ونان بجہ بجہ وِبؤتیہٕ ونےٚ تھاو دیان
انتہٕ روٗس تِس چھُنہٕ ویستار سپدان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

بہٕ سارِنے ہرٕدیس منٛز روزان سارِنے ہُنٛد آتما ّمے زان
زپون ہُنٛد آدِ انت تہٕ ورتمان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

باہن آدِتیہ پُوترن منٛز وِشنؤ زان زٕژٕ وول بِریہٕ تہٕ وایؤ تیز زان
نکھترن ہُنٛد آدِ پتی ژنٛدرمہٕ زان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

دپون منٛز اِنٛدر ینٛدرین منٛز مَن وپدن منٛز سام وپد رؤپہٕ آسن
زپون منٛز زنٛدٕ گأنی ّمے زان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

بہٕ شنکر چھُس کاہن رۆدرن منٛز وسون منٛز اُگن سُومیر پروتن منٛز
یٚچھن منٛز دھنک سوأمی کبیر زان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

پرٕوہتن ہُنٛد زیٹھ برہسپت ّمے زان سیناپتیٚین منٛز سِکندر بلوان
پال جوین منٛز بہٕ سمنٛدر مہان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ریشن مَنٛز برگوٗ زپہٕ یگنیٛ ہونن مَنٛز اکھ اچھُر اومکار اچھرن مَنٛز
کلُہن مَنٛز مےٚ پیٖپل کُل زان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

بہٕ اَمر تہٕ سان پأدِ گوٚر اُچہ شروا ایروت ناوِ ہوس بہٕ سریشٹھ سبٹھا
منشن مَنٛز آسن وول راژِ مےٚ زان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

ہتھیارن مَنٛز وزر گأون مَنٛز کام دیٖنو سنتان اُتپتی کارنہٕ کامہٕ دیٖوبے
سرپن ہُنٛدراژِ مےٚ واسکی زان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

ناگن مَنٛز شیشہِ ناگ زل راژوُرن دیٖوتا پِترن مَنٛز پِتر ناوِ اَرِیما
حُکم دِنہٕ والین مَنٛز یمراژِ زان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

دِتن مَنٛز پرہلاد گرٕژو مَنٛز سمے زان پَشن مَنٛز بہٕ پادرہٕہہ بلوان
پَرٕندن مَنٛز مےٚ گرُڑجی زان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

پوِتر کرن وأل‌ین مَنٛز مےٚ ہوا زان شستر دارین مَنٛز شری رام بھگوان
نٕدٕین مَنٛز بأگی رتھی گنٛگا مےٚ زان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

سرشیٹین ہُنٛد آدِ انت بیٚیہِ درمیان وِدیاین مَنٛز مےٚ برٛہمہٕ وِدیا زان
بحث کرن والین ہُنٛد وأد مےٚ مان وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

اچھرن مَنز اوم کالہٕ سُنٛد مہا کال   سارِنے اُدار کرن وول تہٕ رکھپال
ژھؤ پور موکھ وول وِراٹ مےٚ زان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ناش کرن وول موت مےٚ زان   پآدِ کرنک تہٕ بےٚ کارن
کٔرتی سمرتی تہٕ کھیٚما مےٚ زان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کیٖرتن واجبن شرٛتین مَنز برہت سام   منترن مَنز گآیتری منتر پرم دام
ریتن مَنز ماگ موسمن مَنز وسنت زان   وِۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ژھل کرن والین اندر زار   پرٛژھ کرن وألین مَنز اعتبار
زینن وألین مَنز جیٖت مےٚ زان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یارن مَنز چون مِتر بہٕ پانہٕ واسدیو   پانڈون مَنز ژٕ ے ارزن دیو
مُنی ین مَنز وِیاس کیوین مَنز شکر زان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

جیٖت یژھن والین ہنٛز بہٕ نیٖتی   سِر رچھن والین ہنٛز خاموشی
گیانہٕ وانن ہُنٛد چھُس تتو گیان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن سارِنے زیون ہنز اُتپتی   امیک مؤل کارن تہٕ چھُس بےٚ
مےٚ سِوا ژر اژر نہٕ آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

میٲنٛز دیوٕ شکتی چھِ اپژم پار میٲنِٛن وِبوٗتین چھُنہٕ ویستار
ونے یہِ سبھٹا ژھوٚڈ پٲٹھی زان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس یُس چیز شکِتمان تہٕ شوٗبہِ مان ایشور یہِ وان لیش وان چھُے باسان
سُہ سُہ میٲنہِ تیزٕچ اکھ زٕژ زان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن یُژ زانہٕ کیا پزٕیوزن یہِ زگت مےٚ ہتی چھُ پرِ پوٗرن
یہِ میٲنہِ یوٗگ شکتی ہنٛز رژھازان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

کَرم ادھیاے

ارزن دپو ونان

ارزن ونان تہٕنٛدِ اَنہٕ گڑہ ستۍ گیُت اِدھیاتمہٕ گیانہٕ اپدیشہٕ ستۍ
نشٹ سپدیو مےٚ سورُے اگیان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

بۄزُم زہون ہنٛزٕ اُتپتی تہٕ پڑلے تہُنٛدِ ناشہٕ رۄس آسہٕ نچ وکھنے
یہٕ رۄپ بۄز مےٚ ویستارٕ سان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یتھ تۄہی پانس ونان چھوٹھیک تتھٕی تہٕنٛد گیان بل ایشور یہ شکتی
یہٕ رۄپ چھُس پرتیکھ وُچھن یڑھان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہی پرھۄ چھُس بہٕ یڑھان کرُن امہٕ اوِنٲشی رۄپک درشن
اگر چھِوٕ اَتھ لایق مےٚ زانان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان چھُس ونان ہے ارزن میٲنۍ ساسہٕ بۄدۍ بناوٹہٕ وأنۍ ورن
نانا پڑکاٗری گوٛھ رۄپ وُچھان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مےٚ مَنٛز آدیتی ہِنٛدِ ی باہ وے پوٗتھر   زِ اشنونی کُمار اُٹھ وسو کاہ رُدٕر
وُچھ سبٕھا روٗپ میٲنۍ آشچر یہ سان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

میٲنس شرٕرس مَنٛز ژرا ژر ہیٛتھ   اُکی ہیے جایہِ دٲرِتھ سورُے زگت
ہیٛیہِ یہ کینٛژھا یژھک تہِ گژھہ وُچھان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یمو منشہِ نیترو ہیکِکھ نہٕ وُچھِتھ   دِمےٚ دِیو ورٛشٹی ہیکِکھ ڈیٛشِتھ
میٚوٛن پرم شکتی وول روٗپ مہان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سنٛجے وَنان

سنٛجے   دھرٛتراشٹرٕس   وَنان   یہِ وٲنِتھ یوگیشور کرٛشنہِ بھگوان
ارزنس پٔنُن دِیو روٗپ ہاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

بے شُمار موکھ نیٛتھر عجیب زیور   اَتھن کنِتھ ہتھ انیک دِیو شستر
رنٛگہِ رنٛگہِ دِیو وستر شوٗبان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

دِیو خوشبوٗ ملِتھ دِیو مالہِ لٲگتھ   حدٕ روٗس ژواپور موکھ دٲرِتھ
وِراٹ روٗپہ ایشرٕس ارزن وُچھان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اگر یکِہ وٕٹہ ساسہِ بُدی سِریہِ کھسَن   سُہ پرٛکاش کوٗتاہ آسہِ سپدن
وِشو روٗپی برٛہمہ پرٛکاشس نہٕ واتان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہِکتہٕ پڑکاٗرۍ ارزن دیون وُچھ بۄن بۄن زگت سمپوٗرن
شری کرِشنس منٛز سورُے وُچھان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ آشچریہِ وُچھِتھ حاٗران ارزن پڑکاشمان روٗپس پڑنام کرن
گۄٗ گنٛڈِتھ چھُس شردا یہِ سان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دیو ونان

ہے دیو چھُس وُچھان ساٗری زیو ژے منٛز ساٗری دیوریش تہٕ مہادیو
پمپوش پیٹھ برٛہماجی بِراجمان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

انیکھ نرِ، زنگہٕ، یڈ موکھ نیترو سان ژوا پور چۄنے روٗپ ڈۄنیشان
اَتھ نہٕ آغاز، انجام نہٕ درمیان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مُکٹ داٗری گدا ژکر ہیتھ شوٗبان پڑزلون أگن تہٕ سرِیہ ہیوٗ تیزوان
ژۄپور چمکہٕ وُن روٗپ چھُس وُچھان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ژٕے پرم برٛہم پرماتما چھُکھ پرم آدار ساری زگتُک
سناتن پورُش درمُک نِگاہ بان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

آدِ انتہٕ روٗس سرو شکتی مان سریہِ ژندرمہٕ نیتھر موکھ أگن پڑزلان
زگت سورُے تہٕنٛد تیز تپان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سورگ پرتھوی آکاش ہن ہن   ساری طرف چانہِ ستی پرِ پوٗرن
اَمہِ بینکر روٗپہٕ ترِٛبون لرزان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

دیوتا ہن ہیٚژ جمأژ ژےٚ منٛز اژان   کینٛہہ گلی گنٛڈِتھ چأنی گوٗن گیوان
ریٚشی تہٕ سِدِ ونان کلیان کر کلیان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

کاہ رُدُر باہ آدِتی تہٕ أٹھ وسوٗ   گنٛدرٕو پیتر راکھیس تہٕ سِد سادوٗ
حأران گرٛژِھتھ ژےٚ کُن وُچھان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

چأنی واریا موکھ نرِ زنٛگہٕ وُچھِتھ   دنٛد اَڈِمہٕ تہٕ خوفناک روٗپ ڈیٖشِتھ
سأری ہیتھِ بہ چھس ویاکُل گژھان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

اکاشس تام چون روٗپ تیزوان   وہرأوِتھ أس أچھ زوتان
چھس کأنپان صبر چھُم راوان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

خوفناک أڑمہٕ تہٕ موکھ پرٛلیک نار   وُچھِتھ چھُم نہٕ کُنہِ طرفہٕ سوکھ تہٕ قرار
دیوٚن ہُنٛد دیو چھکھ دیاوان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

دھرتراشٹر پوتھر سارِوے رازو سان   ژےٚ منٛز سأری چھِ پرٛویش کران
بھیشم درٛونا چاریہِ کرنس سان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

سانہِ طرفٕکی بٔڈی یودا تہِ لاران چاٚنس خوفناک اٚسس مَنٛز اژانِ
کیٛنژھہ اٚڑمن پھسان تہٕ دٔنٛدن روٹان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تِتھِ پاٚٹھی ندِٕین ہُنٛد زل لٔہر ماران سمنٛدرس گُن دوان لارانِ
تِتھے پاٚٹھی یِم وِپر ژٕے مَنٛز اژان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پوٚنٛپر نارِ گاشس چھِ لاران وُچھان وُچھان چھِ بسم سپدانِ
یِم لۄکھ تہِ ژٕے مَنٛز اژان تہٕ مران وۄن بھگوانن گیتا گیانِ۔

چھِو دزونہِ اٚسہِ لۄکن گرٛاس کران سارِوٕے طرفو چھو فیشان
سوٗرے زگت تیزِ چانہِ گرمان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

توٚہی خوفناک روٗپہِ کم چھِوٕ وٕنی تو ہی دیون ہنٛدِ دیوٕ خوش گۄھی تو
ہی آدِ دیوٕ چھُس یہِ زانُن یژھان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونانِ وُنی کٔمن چھُس مہاکال لۄکھ ناش کرنٕک آم خیال
چانہِ یوٗد نہَ کرنہٕ بچِہ نہٕ کانٛہہ ژٕ زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

لیٛہازا ژٕ یوٗد گٔرِتھ لیش کر پژاپت راج زین دُشمن کرُکھ سماپتھ
بہانہٕ بن ہری مِتی چھِم تِہنٛد پژان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

دروناچاریہِ بھیشم جی بێیہِ جیدرتھ   یِم مےٚ مأری ءتتۍ سأری کرن ہتھ
یوٚد کرٕ ژہ زینکھ مہٕ گرٕ ھ حأران   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

سنجے وَنان

سنجے وَنان بھگوانہٕ سنٛدی یِم وچن   بوٗزِتھ مکٹ دأری ارزن
گُلی گنٛڈِتھ شری کرٛشنس چھُ وَنان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن وَنان

ارزن وَنان چھُس ہے بھگوان   یہِ چھُ پوٚز یِم چھِ چون ناو ہیوان
چانٛمن گوٗنن ہُنٛد کیرتن گران   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

زگت سوٗرے چھُ آننٛد پرٛاوان   سِید تہٕ ساد چھِ پرٛنام گران
خوفہٕ ستی راکھیس طرفن ژلان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

برٛہما جیُن آدِ کرتا ژٕی   ژٕ بوٚڈ سارِنٕے سأری نیمان چھِی
ست چِت آننٛد برٛہم زانان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

ہی آدِ دیو ژٕ پُراتن پوٗرُش چھُکھ   پرم دام بێیہِ آدار زگتُک
زگتس ویاپٛت ذرٕ ذرس آسان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

ژٕ ے ہوا أ ٔگن وُرن تہٕ ژٗندرما   پٔرز اسوأمی بڑہما جیُن تہٕ پتا
سأری باربار چھی نمسکار کران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُژ طاقتہٕ والہِ ژےٚ پتہٕ بۄ وۄنٹھ نمسکار   سرٕو ویاپکہٕ ژےٚ ہرطرفہٕ نمسکار
ژٕویاپت سأرِسے چھی سرو روٗپ ونان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پرباو نہٕ زأنِتھ چھُستھ میٚتھر مانان   ہی کرٛشن ہے یادوٗ ونان لولہٕ سان
سوچنہٕ سمجھ نہٕ بغأر کیٛا کیٛا ونان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ودھان بہان کِنٛدان کھوان چوان   کِنٛبسن یا دوستن تھِی تھدٕ بڑٕ ونان
اپراد مےٚ بخش چھُکھ دیاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ژرا ژراگت پتا تہٕ پوجیہٕ گورو   ژےٚ ہیوٗ پژ باو وول بیٚیہٕ کُس چھُ
تژین لوٗکن منٛز کُس ژےٚ سمان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

چانہِن پادن تل بہٕ پان تژاوان   استوتی کران چأنٛی شرٛدا یہٕ سان
بکھتہِن پیٹھ چھُکھ پڑسن روزان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پِتا پوترٕ سُنٛد میٚتھر میٚتھر سُنٛد   یاپتی پنہٕ نہِ ٹاچھِ پتنی ہُنٛد
چھِو ژالان تہٕ ژألِتھ معاف کران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

از وُچھتھ یہِ عجیب رۄپ چون خوفہٕ ستۍ وِیاکُل گوٚمُت موٚن
ژۄتربوٚز رۄپہٕ چھُستھ وُچھن یژھان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مکُٹ درگدا ژکرٕ ہتھ اتھن کیتھ تِتھے پأٹھۍ وُچھن یژھان چھُستھ
ہے وِشوٕ رۄپہٕ مےٚ تمی رۄپہٕ ہاو پان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان چھُس ہے ارزن اَنہٕ گژہ کرِتھ ہاوے درشُن
یہِ وِراٹ رۄپ موٚن سبٹھا تیزوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ میأنۍ یوٗگہٕ شکتی تہٕ پرم دام ژےٚ سوأے وُچھنہٕ کأنسہِ از تام
آدِ انتہٕ رۄس موٚن رۄپ مہان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ژےٚ رۄس ہیکہِ نہٕ کانٛہہ وُچھِتھ وید پرِتھ تہٕ تپسیا یگنٕ کرِتھ
نہٕ کانٛہہ کرِیا کرِتھ نہٕ درم دان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

بینکر رۄپ وُچھِتھ مہٕ گژھ وِیاکُل موٚژٕ باو تژاو بےٚ مہٕ پژاو بلکُل
وُچھ ژۄتربوٚز رۄپ شنکھ گداژکرٕ سان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سنجے ونان

سنجے ونان ارزنس شری بھگوان ژۆتر یوز رۄپ ہأوِتھ کرشن بنان
بیہ ہتس ارزنس تسلا دِوان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دپو ونان

ارزن ونان ہی مدِہ ہیدن ڈنجہ دل مےٚ بیٚوٗٹھ کرِتھ چون درشن
منشہِ رۄپ وُچھِتھ چھُس شاد سپدان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان ژۆترُ یُوز رۄپہٕ وُچھُن سبٹھا دُرلب چھُ یہِ میون درشُن
دیوتا چھِ اَتھی درشنس ترسان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ژۆترُ یُوز رۄپہٕ ژےٚ درشُن دِتھ بییہِ کانہہ ہتھ پأٹھی ہیکہِ نہٕ وُچھِتھ
نہٕ زپ تپ کرِتھ نہٕ یگنہٕ تہٕ دان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

مگر ہی ارزن یم بگھتی سان ژۆترُ یُوز رۄپہٕ مےٚ وُچھن یژھان
مےٚ پرأونہٕ خأطرِ موٗن توت زان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

مگریُس صِرف مےٚ پۆژھی کرم کران بے غرض تہٕ وأرِ باوِ روٗس آسان
سارِنےٚ نہٕون ہیوٗ زأنتھ مےٚ پژاوان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

پُٔم ادھیاے

ارزن دپو ونان

یُس بُھتۍ ژنے ساکار روٗپہ بجان دوٚیم نِراکارِ روٗپہٕ سمران
یمن مَنز کُس ژنے یوگہٕ وان باسان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

ایکا گر منہٕ یُس دارِ میون دیان مےٚ سوگُن روٗپہ بجہ شرٛدایہِ سان
یٔگین مَنز مےٚ سرٛیشٹھ باسان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس پورُش یِنٛدرین وش چھُ گران مےٚ سرو ؤیاپک نِراکار زانان
مےٚ پرٛم برٛہمس پریمہٕ باوِ بجان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

مےٚ اوِناشس لگاتار سَران سارِنے زیون ہُنٛد رُت کانٛچھان
سُہ سم باوِ یٔگی مےٚ پرٛاوان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

نِراکار برٛہمس مَنز مَن لگاوُن چھُ سادنایہِ کُن مُشکِل آسُن
یہِ گتی مَنُش دوکھٕ سان پرٛاوان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یم سأری کرم کرن مےٚ ارپن   بکھتہٕ باوٕ مےٚ لگاتار سُرن
سوٗگن روٗپہٕ یم میوٚن دیان داران   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

مےٚ مٔنز مَن لگاون وأل پریمی   مژتہٕ لوٗکہٕ سمسار موکہٕ لان چھی
چھُس تِمن پانہٕ اُدار گران   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

مےٚ مٔنز ییٚلہِ مَن یوو لگاوکھ   اَمہِ پتہٕ مےٚ مٔنز نواس کرکھ
اَتھ مٔنز کانٛہہ سمشے مہٕ ژٕ زان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

اگر مَن باسِہ ٹھہرُن مُشکِل   یوٗگہٕ ابیاسہٕ ستی کر حاصِل
مےٚ پژاونچ یژھا روز گران   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

اگر ژٕ ےٚ یوٗگہٕ ابیاسہٕ لگی نہٕ مَن   روزمیانہٕ خأطرٕ کرم کران
کرمہٕ وان مےٚ پژاونچ سیدی پژاوان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ سادنا تہِ اگر ہیکِکھ نہٕ کرِتھ   منس تہٕ بوزِ پیٹھ وِجے پژاوِتھ
سوٗرے کرمہٕ پھل گژھ تیاگان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

اِبیاسہٕ کھوتہٕ گیان گیانہٕ نِشہِ دیان   دیانہٕ کھوتہٕ کرمہٕ پھل تیاگُن جان
تیاگہٕ ستی جل شأنتی پژاوان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

سارِنے زیٛون لولہٕ نظرِ وُچھان   غرضہٕ تہٕ مطلب روٗس دیا وان
موہ اہنٛکار روٗس تہٕ کھیٚما وان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

سوکھ دوٗکھٕ سمان دُشمنن تہجشان   سُہ یوٗگی سدا سنتُشٹ روزان
جیتنٛید رے بکھتی مےٚ ٹوٹھ آسان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

یُسنٛد کائنسہِ زیٛوس بےٚ نہٕ روزان   نہَ پانس کائنسہِ ہُنٛد خوف آسان
ہرشہٕ تہٕ حسدٕ روٗس مےٚ ٹوٹھ باسان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

اَنٛدرٕ نیبرٕ پوٚیتر تہٕ خأیشو روٗس   خوفہٕ روس ناطرفدار آسہِ یُس
سُے مےٚ ٹوٹھ یُس یم وِشے تیٛاگان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس نہٕ زانٛہہ خوش یا غمگین سپدان   نہَ کائنسہِ ہنٛز وِے نہَ کامنا آسان
میوٗنٛ ٹوٹھ شُب اشُب کرم تیٛاگان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس دوس دُشمن تہٕ مان اَپمان   سَرد گرم سوکھ دوکھ مانہَ سِمان
میوٗن ٹوٹھ موہ ممتا ترٛاوان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

نِنٛدیا تہٕ تعریف ہوی زانان   پننہٕ نہِ گُزارِ سنتُشٹ روزان
موہ تہٕ غرضہٕ روٗس روزان   ووٗن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس شرداہِ سان مےٚ پان پُشراوان   مےٚ وۆنمُت درمہٕ گُے امرِت چوان
سُہ بکھتی مےٚ سبٹھا ٹوٚٹھ آسان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ترٛوٲہم ادھیاے

شری بھگوان ونان

شری کرٛشن ارزن دپوس ونان شرپر چھُ کھیترکہِ ناوٕ زانن یوان
زانن وٲلِس کھیتر گیہِ ونان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سارِنٕے کھیترن منٛز ٔ ےزنہو آتما زان پرٛکرتی تہٕ پورُش زانُن توتہٕ سان
میون مانُن چھِ اٗتھی گیان ونان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سُہ کھیتر یُتھ چھُ بێیہِ یمہٕ وِکار وول کمہِ کارنہٕ چھُ کھیتر یکہٕ پرٛباوٕ وول
یہِ سورِے بوز ژھوچرِ سان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ریشو واریاہہِ پرٛکاری یہ توت وونُت ویدو تہٕ بێیہِ بوٗن بوٗن وکھنمت
برٛہمہٕ سُترٕ وتہِ کوٚز رمُت بکھان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

پانٛژھ مہابوٗت مَن بود تہٕ پرٛکرتی اکھ مَن بێیہِ ڈٕہ یندرے چھِی
بێیہِ پانٛژن گیانہٕ یندرین وِشے زان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

بجرُک ابمان ٹھۄکِل مجٕر نہٕ آسُن — کأنسہِ زہۄس کُنہِ رنگہٕ دوکھ نہٕ دِنُن
مَن وأنی کنٛز سیۄد تہٕ کھیٚماوان — وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شرٛ دایہِ بکھتہِ باوِ گورُ سیوا گران — نیٚہ أندر شُد انتہہ کرن آسان
مَن شرٕپر وش تھوان یندریو سان — وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یم تہِ پرٕ لۄکِکی بۄگ تیاگان — زینہٕ مرنٕکی بجرٕکی دوکھ دأدی سران
یمن دۄشن پیٹھ ویژار گران — وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ترٛی پۄتھر گرٕ ہیٚیہِ دولت دن — اتھ موہ ممتایہِ منٛز نہٕ پھسُن
ٹوٹھ تہِ اٹوٹھ پژاوُن یکسان — وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مےٚ اپٔرس بکھتہِ یۄگہٕ سۄرِتھ — تہنا پویتر جایہِ روٗزِتھ
وِشے بۄگی مَنُش دۄر روزان — وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اِدھیاتمہٕ گیانس منٛز ذِرِتھ روزان — تتو گیانہٕ رۄپہٕ بھگوان وُچھان
یہِ چھُ گیان اَتھ اُلٹہٕ گو اگیان — وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

زانُن لایق ٹھیک پأٹھی زانِ — زأنِتھ مَنُش پرم آنند پژاوان
سُہ آدِ روٗس برٛہم ست تہِ است زانِ — وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پڑتھ طرفہٕ اتھٕ کھو رأچھۍ تہٕ کلہٕ وول   پڑتھ طرفہٕ گَن ہر طرفہٕ موکھ وول
سأرِسے سمسارس چھُ وِیاپت آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سارِنٕے یٔنڈرِین ہُنٛد وِشے زانان   مگر پانہٕ یٔنڈریو روٚس آسان
بے لگاو اتھ پالان پوشان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سارِنٕے زیٚون نبرٕ انٛدرٕ پرِ پۄرن   سۄکھشم آسنہٕ زانِنس تل نہٕ یِون
چھُ نزدیک سُورے دۄر باسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سارِنٕے مَنٛز أسِتھ سُہ بۄن باسان   وِیشو روٗپہٕ زیٚون پالان پوشان
بڑہما روٗپہٕ اُتپن رُدرٕ روٗپہٕ ناش گران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مایاہِ دۄر تیزن مَنٛز تیزوان   تتھٕ گیانہٕ سُہ بڑہم پڑاپت سپدان
سارِنٕے ہرٕدین مَنٛز روزان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یِتھٕ پأٹھۍ کھیتر تہٕ کھترکنٛک گیان   مےٚ پرم آتما سُنٛد روٗپ زان
بکھتی یہِ زأنِتھ مےٚ پڑاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پڑکرتی تہٕ پورُش اَنادی زان   وِکار تہٕ گون پڑکرتی پأدٕ گران
راگ دُویش آدِ گون اُپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کارِیہِ کارن اُتپن سپدان امیک وجہ پڑکرتی مانئہِ یِوان
سوکھ دوکھ یۄگ ہیتو زِیو آتما زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پورُش پڑکرتی مَنز دِرِتھ روزان پڑکرژ ہتی تژیہ گون پآدِ سپدان
یِمۄے گونو نیک بدیونی پڑاوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یَتھ جسمِس مَنز آتماہی چھُ پرماتما وُچھن تہٕ رچھن وول بھرتا
بڑہما وکن ہُنْد سوآمی مہیشور زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یِتھٕ پآٹھی پورُش تہٕ پڑکرتی گیان لیس مَنُش یہِ گونو سان زانان
سُہ سورُے کٔرِتھ تہِ نہٕ زیوان مران وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

کآیتاہ مَنُش تَس بڑہمس وُچھان سۄکھشم بوز ہڑ دیس مَنز دآرِتھ دیان
کینٛہہ گیانہٕ کینٛہہ کرمہٕ یۄگہٕ پڑاوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

بێیہِ تہِ کتی یِم کم عقل آسان گیآنین نِشہِ بۄزِتھ عمل گران
تِم تہِ چھِ ساگرس تار لبان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہی ارزن یہِ زڈ تہٕ چیتن زان کھیتر تہٕ کھیتر یگہٕ ملہِ پآدِ سپدان
یہِ ژر اژر سورُے چھُ ناشوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یمن ناش گژھن والیٖن مَنٛز زان   اَوِنأشی بڑہم سم باوِ روزان
یُس یہِ زانہِ سُہ پرم گتی پڑاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تِکیٛاز یُس سأری سے مَنٛز ڈیشان   دٔرِتھ سم باو پرم بڑہم وُچھان
سُہ پانے پانس چھُ نہٕ نشٹ گران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس پورُش کرمَن ہر پرکأری زانان   پڑکرتی دٔسی کرنہٕ یِوان وُچھان
آتما اکرتا زأنِتھ چھُ سہی زانان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس زیون ہنٛدی بۄن باو ڈیشتھ   أکی سے بڑہمس مَنٛز دٔرِتھ ویستار وُچھِتھ
تیٛلہِ سُہ مَنُش بڑہمس پڑاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن آدِ رۄس تہٕ نرگون أستھ   سارِنے شریرن مَنٛز دٔرِتھ روزِتھ
نہٕ کینٛہہ گران نہِ چھُ ہێنہٕ یِوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

آکاش یتھٕ کنٛز سأرِسے ویاپت آسان   سۄکھشم آسنہٕ سببہٕ بے لگاو روزان
دیہہِ مَنٛز أستھ آتما چھنہٕ لِپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن اَکی سریہ ستۍ سپدان   یہِ سورُے بڑھمانڈ پڑکاشمان
اکھ آتما سورُے کھیتر پڑزلا وان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس کھیتر تہٕ کھیتر گیہِ راز زانان   گیانہٕ نیترو پڑکرتی گُنو مکُت ڈیٚشان
سُہ مہاتما چھُ پرماتماہس پڑاوان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ژوداُہم ادھیاے

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان گیانن منٛز یہِ اُتم گیان   زأنِتھ مکُت گیہِ منیشور تہٕ گیانہٕ وان
ہے ارزن ژٕنے یہٕ ونےٚ تھاو دیان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یمِ زون سُہ چھُ میوٗن سرۄپ پراوان   آدِ سرٛشٹی چھنہٕ پأدٕ سپدان
نہٕ پرٛے کالہِ ویاکُل سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

میأنی موٗل پرٛکرتی چھِ گرب داران   یہٕ ژیتن روٗپ اَتھ یونی پیٛز ترٛاوان
زڈ تہٕ ژیتن میلِتھ زیو پأدٕ گژھان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

رَنٛگہٕ رَنٛگہٕ شکلہِ جسمہٕ زیو زٕان   پرٛکرتی ماتا روٗپہٕ گرب داران
یہٕ پِتا روٗپہٕ اتھ پیٛز ترٛاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ستوٗگون رجوٗ گون تہٕ تموٗ گون   یِم ترٛے گون پرٛکرتی نِشہِ ووپدان
یِمے گون زیو آتماہس شریر آوران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن گونو منز ستو گون زان　　وِکار روٗس نرمل تہٕ پرکاشان
یہٕ سوکھ شانتی تہٕ گیانہٕ ستی میلان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

رجوٗ گون راگہٕ روٗپہ کامنا گران　　زیوٗ آتماہس کرمن منز لگاوان
ییہٕ کرمہٕ پھلچ آشا تھاوان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

تمو گون اگیانہٕ پیٹھ وۄپدان　　مَنُش موہ زالس منز پھساوان
پرماد آلسہٕ نینڈر ر اوٕ راوان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ستو گون سوکھ شانتی پراوناوان　　رجوٗ گون سکام کرمن لگاوان
تمو گون فضوٗل خاہشو آوراوان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

رج تہٕ تم دباوِتھ ستوٗ گون بڑان　　ست تہٕ تم دباوِتھ رزو گون ہُران
ست تہٕ رج دٕبتھ تمو گون ووتلان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ییلہٕ دیہس ییندرین تہٕ انتہٕ کرن　　گیانک پرکاش چھُ پاۓدٕ سپدان
زانن گژھ تیلہٕ ستوگون چھُ بڑان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

رجوٗ گون بڑنہٕ ستی لوٗب بڑان　　اَشانتی ہوس سکام کرمن لگان
وِشےٕ بوٗگن ہنز یژھا پاۓدٕ سپدان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

تمو گونہٕ یُنٛدرین ہوش راوان   آلرِٕ ھ نیٛدرا پڑماد پاۍِ سپدان
انتہہ کرنن موہ گٹہٕ نال ولان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ییٚلہِ مُنُش ستوگونہٕ وقتہٕ مران   اُتم کرمہٕ وانن ہٕژرِ جاے پژاوان
سورگ آدِ لۄکن چھُ پژاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ساتِوک پھل سوکھ شأنتی بنٛیہٕ گیان   راجس پھل دوکھ رۄپی آسان
تامس کرمن ہنٛد پھل صرِف اگیان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ستوگونہٕ ستہٕ گیان پاۍِ سپدان   رجۄ گون بے شک لۄب بڑان
تموگونہٕ ستہٕ صرف موہ تہٕ اگیان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

صرف تژین گونن کرتا زان   گونو پۄٹھ دۄر مےٚ پرم برٛہمس وُچھان
یہِ زانن وألی میون سرۄپ پژاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ شرٛیر پاۍِ کرن وألی یم تژے گون   یُس یمن گونن ہُنٛد لگاو تژاوان
زیٖنہٕ مرنکہٕ دوکھ موکہِ لِتھ مےٚ پژاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دپیو ونان

ارزن چھُس ونان ہی بھگوان   پۄرُش کِتھ پاۍِ ٹھی گون اتیت بنان
چھِ تیٚشندی کم کم لکھن آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

چھُ کیُتھ تَس آژار ویژار آسان   ییٚہِ سُہ کمہِ قِسمکو وو پاے گران
یمہِ ستیِٚ تریو گونو موکہِ لان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان ہے ارزن   ستوگونک کاریہ رۆپ پرٛکاش آسان
رجۆ گونکی صفت پرٛورتی زان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

تموگونک رۆپ موہ تہِ دوکھ آسان   یُس یمن پرٛاٗوِتھ دِے تہٕ گران
نَہ پرٛاونہٕ اچھ کانکھیا تہِ گران   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

تہِ زاٗنِتھ چھُنہٕ پریشان سپدان   زانان گونے گونن منٛز ورتاوان
پرمہٕ برٛہمس منٛز دٕرِتھ روزان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

لگاتار تِم شانت باوِ روزان   چھِ سوکھ دوکھ زانان یکسان
میٹھ کنٛزِ سون روپھ ہوی باسان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

گیاٗنی ٹوٹھ اٹوٹھ ہوی زانان   نیٚنڈرا تہٕ تعریف زانان سمان
نہٕ کُنٛہک غم نہَ خوشی آسان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

مان ایمان دوس دُشمن سمان   اَبہِ مانہٕ رۆس آسان سُہ کرمہٕ وان
تَس پورُشس گونا تیٖت ونان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یُس بکھتہِ باوٕ لگاتار مےٚ سوران سُہ ٹھیک پأٹھی تژین گوٚنن تار لبان
مےٚ بڑہمس پڑاونس لایق بنان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

سُہ اَوِناأشی پرم بڑہم چھُس بےٚ امرت روٗپہٕ سناتن درم چھُس بےٚ
پرم آننڈُک بنڈار مےٚ زان ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

پنڈاُہم ادھیاے

شری بھگوان ونان

یہِ سمسار رۄپ پپل کُل آسہِ ون   مۄل ہیۆر کُن تہِ لنگ بۄن کُن
بڑ ہمہ رۄپہِ لنجہِ ویدرۄپہِ پَن آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یتھ سمسار رۄپ کُلِس اَوِناشی ونان   یُس پورُش اَتھ توتہِ سان زانان
سُہ وِپڈُک اصل مطلب زانان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ سمسار کُل تڑیہِ گون رۄپہِ بڑان   وِشے یۄگ رۄپہِ اتھ تھو نیران
دپو مَنُش وغارِ یونی آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یم یونی رۄپ لنجہِ ہیرِ بون پھألان   منشہِ لۆکس واسنایہِ ہُنٛد مۄل وہران
کرموانُسار موہ ممتایہِ منٛز پھسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یمہِ سمسارِ کُلُک یُس رۄپ باسان   وِژار کرنہِ پتہِ چھُنہِ تتھ باسان
اتھ نہِ آدِ انت کُنہِ ڈنٛجہِ روزان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یِہ سمسار رٕوٗپی پیپل کُل   موہ ممتا واسنارٕوٗپہٕ دوٗر بِلکُل
اتھ وأراگ رٕوٗپی ہتھیار ژٹان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

اَمہِ پَتہٕ سُہ پرم پد ژھا نڈان   یۆت گژھتھ بێیِہ واپس چھُنہٕ یِوان
بھگووانس شرن گژِھ شرٕدا یِہ سان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یِہُنٛد مُوہ تہٕ مان آسہِ نشٹ گومُت   آسکتی رٕوٗپہٕ دوٗش آسہِ زیوٗنمُت
یِم پرم برٛہمس منٛز ذٕرِتھ روزان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یِمن کامنایہِ پوٗرٕ نشٹ سپدان   سوکھ دوکھٕ کیو دُنٛدو مکُت آسان
تِم گیأنی پوٗرُش پرم پد پرٛاوان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

سُہ پرم پد میون یژ پرٛکاشمان   ہِر یِہ ژٕنٛدرم چھِنہٕ تیوٗت تیزوان
سُو پد پرٛأوِتھ مَنُش زینہٕ مرنہٕ موٚکلان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یَتھ دِہس منٛز یِہ زیٖو آتما زان   چھُ میونُے سناتن اَنٛش آسان
پرٛکرتی ذٕرِتھ منس تہٕ یِنٛدرِین کھینٛچان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یِتھٕ پأٹھی واو پانس ستیٖ مُشک نِوان   زیٖو آتماہس تہٕ منس یِنٛدرِین سان
اکھ شریٖر تیاگان بێیِس منٛز زیوان   وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یہِ زٕہو آتما أچھو تہٕ کنو ٹہتی   نستہِ أسہٕ تہٕ منہٕ کیو خیالو ٹہتی
یہِنڈے مدتہٕ وِشے بۆگ بۆگان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

شرپر تیاگان یا اَتھ منٛز ڈٕرِتھ روزان   وِشے بوگان یاتڑیہ گون ورتان
اگیأنی نہٕ زانان گیأنی زانان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یتن کرن وألی یۆگی تہٕ گیانہٕ وان   پنہٕ نِس ہڑدیس ڈٕرِتھ آتماہس روزان
اگیأنی یتن کٕرِتھ تہِ نہٕ زانان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہِرِیک یُس تیز زگت پڑزلاوان   یُس تیز ژندرمس تہِ اگن آسان
یہِ سورُے پڑکاش میونُے زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

پڑتھوی منٛز أژِتھ پنہٕ نہِ شکتی سان   سأری زٕہو پالان پوشان
امرِت مےٚ ژندرمہٕ اوشٕز پوٹھران   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سأری زٕہو شرِیرن منٛز روزان   پران اپان ییٚلہٕ ویٚشوانر أگن بنان
ژورِ پرکأری اَن چھُس شڑپہِ راوان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

انتریأمی رۆپہٕ ہڑدین منٛز بسان   سُمرژ گیانہٕ تہٕ وید زاننہٕ یِوان
ویدانت بناوان بےٕ وید زانان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سمسارس مَنٛز اَوِناۂشی تہٕ ناشوان کھیر اکھیر دوٕیہٕ پڑکاری پوٗرُش آسان
آتما اوِناۂشی تہٕ شرٖیر ناشوان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یمن دوٕن مَنٛز اُتم بیٛاکھٕے زان چھُ تڑین لۄکن تہٕ سارِنٕے پالان
تَس اوِناۂشِس پڑمہٕ بڑہمہ ونان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

تِکیٛازِ بہٕ ناشوان زڈ ورگہٕ یڑدۄر اوِناۂشی زیٖو آتما نِشہِ پُر نۄز
توَے ویٖدن مَنٛز مےٚ پرشوتم ونان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

یُس گیاۂنی مےٚ توتہٕ سان زانان پرشوتم ناوٕ زانہِ مےٚ سُے گیانہٕ وان
سُہ لگاتار مےٚ واسہٕ دیٖوس بجان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

ہے ارزن یہِ گیٖت تہٕ پُراسرار گیان مےٚ وۆن زانہِ یُس پوٗرُش توتہِ سان
چھُ سُہ کرٕتارتھ تہٕ گیانہٕ وان بنان وۆن بھگوانن گیٖتا گیان۔

شُرأہم ادھیاے

شری بھگوان وَنان

یُس بے خوف چھُ آسان بێیہِ لیس انتہہ کرن شُد آسان
لگاتار آسہِ میون دِیان داران وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

دیش کال ویژأرِتھ دان دِوان یٮ۪ندرے تہٕ مَن قوبوٗ تھاون
دیوتاہن تہٕ گورجنن آسہِ پوٗزان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

اَگنہٕ ہوتُر تہٕ جان کرم گَران وید شاستر پران تہٕ پرناوان
بھگوت گونن ہُنٛد کیِرتن گَران وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

مَن وأنی شرِیر کأنسہِ کشٹ نہٕ دِیُن پٔژن تہٕ پرُد ہیوٗ زانُن
دوست دُشمن زانُن یکسان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

بدس ستیٛ تہٕ نیک ورتاو کرُن مَن شانت تھوٗن کرٛوٗدی نہٕ سپدُن
کرم کرُنک تژاوُن اَبِمان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

منٛج ژٕنٛژلتا نہٕ آسنٕ   کاٗنسہِ ہنٛز نہٕ زانٛہہ ہِنٛدا کرٕنٛ
ساٗرِۍسے زٕہو ذاٗژ پیٹھ دیاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یٚنٛدرین وِشین ہُنٛد لگاو ترٛاوُن   شاسترس خلاف نہٕ کاٗنٛہہ کار کرُن
فضوٗل تماہ تہٕ خاہِش نہٕ تھاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تیزٕ کھیٚما باو صبرٕ تہِ شُدی   بیٚیہِ نہٕ کاٗنسہِ سٟتؠ تھاوِنٛ دُشمنی
نہٕ پنہٕ نہِ بجُرک آسُن اَبِمان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن یِم چھِ ساٗری تہنٛدۍ گون   یِم دٕہو سمپدا ہیتھ گٔمتؠ اُتپن
یِم ساٗری تہنٛد لکھین زان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ڈونگ گُمنٛڈ کرۄد بیٚیہِ اگیان   تِمن پورُشن ہیٚنٛد لکھن آسان
یِم اَسُر خصلتھ ہیتھ پاٗدٕ سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

دٕہو ذات مُکتی ہنٛز وَتھ پرٛاوان   اسُر ذات مُوہ زالہٕ ولنہٕ یِوان
ہے ارزن ژٕ چھُکھ دٕہو ذاٗژ اِنسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یَتھ لۄکس دوٚیہ پرٛکاٗری مَنُش آسان   دٕہو پرٛکرژ والین ہنٛز سیدی زان
اسُر خصلتھ وَنے وِستار سان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اُسر ذات آژار ویژار نہٕ زانان   نہَ نبرٕم نہَ أندرم شُدی آسان
نہٕ جان چال چلن نہٕ پزٕر آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اَسُر خصٔلتھ وأ لی مَنُش مانان   یہِ زگت اُپزٕ آسرٕ روٗس زانان
سورُے پانے بنان کتہِ چھُ بھگوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تژٕیہِ پورشہٕ سمبنٛدٕ یہِ پأدٕ سپدان   کامہٕ وِشے بۄگ کارن بنان
اَمہِ ورأے بیٚیہِ کینٛہہ چھُنہٕ زانان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اگیأنہٕ ستیٚ یم نشٹ گٔمتیٚ   یم مۄرکھ چھ یژ بژشٹ گٔمتیٚ
زگتکہِ ناشہٕ خأطرٕ پأدٕ سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مخرٕ فریب گمُنٛڈٕ وول اِنسان   نہَ پورٕ گژھونی کامنا تھاوان
اَپزٕ چالہٕ ہمیشہٕ پانہٕ ناوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

بے شُمار فکرن منٛزٕ گرفتار گژھان   مرنس تام بۄگ بۄگُن یژھان
پتِنٛے چھُ سوکھ بس یِی ونان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یتُھ مَنُش ہَتہٕ بزٕ آشہٕ تھاوان   کام کرٛۄدس پھسان بۄگ بۄگان
انیاے کٔرِتھ دن سومبراوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

صِرف سوٚنچان کرٕکوٚت حاصِل   باقی منورتھ تہٕ پوٚرٕ کرٕ بِلکُل
دوٚلتھ کتھ کیٚنٛژ چھِ زیادٕ بڑان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

اَکھ دُشمن موُرُم باقی تہٕ مارکھ   بہٕ ایشور چھُس مےٚ عیش کرُنٕک حق
مےٚ سیدی تہٕ سوکھ چھُم چھُس بلوان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

چھُس دنہٕ وان کوٚٹمبٕ وول   مےٚ سِواے چھُنہٕ کانٛہہ آسن وول
بہٕ ییٚنٛزٕ کرٕ بیٚیہٕ دِمہٕ سبٹھا دان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

اگیانہٕ ستیٚ سوٚنچان روزان   وِشے بوٗگن منٛز پھٔسِتھ روزان
تِتھی مَنُش کرٛوٚٹھ نَرکھ بوٗگان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

پأنٛز پانس سریشٹھ مانن وأل   گمُنٛڈی مَنُش مانہٕ مدٕ متوأل
پاکھنڈی ویٚز روٚس ییٚنٛزٕ کَرانٕ   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یِم اہنٛکار بلہٕ تہٕ کرۄدٕ برٕتھ   پننہٕ نفسن تہٕ دوےیمن دٔہہ منٛز دٔرِتھ
مےٚ انتریأمیس ستیٚ دِی تھاوان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یِمن دِی تھاوان والِمن پأپین   آژارٕ روٚستمن کوٚکر مبن
اسُر یوٗنی چھَکھ بار بار میلان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یتھ مؤرکھ مےٚ زاثہہ چھِنہٕ پڑاوان زنمہٕ زنمہٕ اسریٔونی پڑاپٹت سپدان
اٲخر گور نرکس چھِ گژھان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

کام کرژٕ دلۆب چھُ بوزناش گَران یمےٚ تژی درواژٕ نرٕککی زان
مےٚ پڑاوان سُے یُس یمن تیاگان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن یُس یمن ترٕنہٕ وِنٛی زینن سُہ پنہٕ نہِ کلیاٹٕچ وَتھ گارن
پرم پدلبان تہٕ مےٚ پڑاپت سپدان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس پورُش شاستر وِدی تژاوان پنہٕ نہِ یژھایہٕ مَن مأنی گَران
سُہ سیدی سوکھ تہٕ بژہم پاوان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ژٕ کرتویہِ تہٕ اکرتویہِ کرم زان یمن ہُنٛدصرف شاستر پژمان مان
شاستر ویٔز روزکرم گَران وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

⁂

سدأہم ادھیاے

ارزن دیو ونان

ارزن دیو شری بھگوانس پِژھان   یم مَنُش شاسترٕ وِدی تژاوان
شردا یِہ سان دیو آدِ دیوس بجان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یژِھ شژدایِہ ہُنٛد کیٛا چھُ مہِما   یِہ ساتوِک راجس یا تامسی چھا
تژیو مَنٛزٕ کُس کَمہِ پژکأری آسان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان یم شاسترٕ وِدی تژاوان   صرف پننہٕ سٕہِ سوباوٕ شردا تھوان
یِہ ست رج تم تژیِہ پژکأری آسان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے بھارت شژدا سارِنے مَنُشن   یِہنٛدیو انتہٕ کرنو کنِٛز آسن
شژدامےٚ پورشس تژِھ شژدا آسان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ساتوِک پورُش دیون چھُ پوٗزان   راجس یکھشن راکھشن سُران
تامسی بوٗتن پژیتن پوٗزا گران   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یَم مَنُش شاستر وِدہی تژاوان منچہٕ کلپنایہِ سخ تپسیا گران
مخرابِمان تہٕ کامنا تھاوان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یَم شرپر رۄُپہٕ ذٕرِتھ سارِنے زپون انتہٕ کرنن مَنٛز مےٚ کشٹ دِوان
تِم اگیأنی اَئُر سوباوٕ آسان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

بۄُزن تہِ تژیہِ پژکأری ٹوٗٹھ آسان تژیہِ قسمہٕ آسان تپ یگنٕ دان
یہٕ بوٕن بوٕن وَنے وِستارٕ سان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

آے عقل بل صحت بڑاون وأل رَسلہٕ، پشہٕل دریر تھاون وأل
یہِ کھن ساتِوک پورُشن ٹوٗٹھ آسان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ٹیٚٹھی، ژۆکی، گرم تہٕ تژوشی آسن وأل دوکھ دِوان تہٕ روگن بڑاون وأل
راجس مَنُشن یہٕ بۄُزُن ٹھیک لگان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

اپۆک، خوشکھ رَسہٕ رۆس بدبۄُ وول ژھیۆٹ ناپاک ہنٛدُر یہٕ یژکول
تامسی پورُشن چھُ مۄُٹھ باسان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

شاسترٕ ویٔز سان یگنٕ گران کرتو زأنِتھ کُرن پھل نہٕ یژھان
سوکھ دِنہٕ وول یہِ ساتوِکی یگنٕ زانان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

مگر یُس یگنٕ پاکھنڈ سان   پھل مدِ نظر تھاۍ وِتھ کرنہٕ یِوان
اَتھ یگنس راجس یگنٕ ونان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

شاستر ویز رۆس تہٕ شردایہِ سِواۓ   منتر و رۆس تہٕ دکھشنایہِ وراۓ
یہٕ کرُن چھُ تامس یگنٕ آسان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

دیون برٛہمنن گۆرو جنن سیِوا   سیٚزر پزر برٛہمہٕ چاریہٕ تہٕ اہنسا
یَم ساری شریر سمبندی تپ زان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

وٲر نہٕ تھاوُن پزِ یہٕ وُن بولُن   وید شاستر پرُن تہٕ دیہِ ناو سورُن
اَتھِ وٲنی سمبند تپ چھِ ونان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

مَن خوش تھوُن شانت باوِ روزُن   شُدھ انتہٕ کرن مَن وش تھاوُن
بھگوت دیان کرُن منک تپ زان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

پھل نہٕ یژھن واۓلی یوٚگی جن   شرٛدایہِ سان اَتھ پیٚٹھ دِرتھ روزان
یہِ ترٛیہِ پرٛکٲری تپ ساتوِک زان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُس تپ عزت تہٕ مان پراونہٕ باپتھ   پاکھنڈ سان کران کینٛہہ مطلب ہیتھ
ناشہِ وان پھلہٕ وول تپ راجس زان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُس تپ مؤرکھ گران ہٹھہٕ سان مَن وأنی شرپرٕج پپڑا زران
بَیین کشٹ دٕبُن تامس تپ زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

دان دیُن چھُ کرتویہِ آسان دیش کال تہٕ پاترٕ وُچھِتھ دٕبُن جان
سُے دان چھُ ساتوِک مانٕنہٕ یِوان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس دان ستکارٕ روٚس سختی سان پھل تہٕ مطلب مدِنظر تھاوان
تنُتھ دان کرُن راجس زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس دان زؤرٕ زیادتی بےعزتی سان کوٚسےَ کوٕ پاترس دِنہٕ چھُ یِوان
سُہ دان ژٕ تموگن رؤپہٕ زان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اوم تت ست ترٛیہِ پرٛکأری زان ست چِت آننٛد گن برٛہمہٕ ناو آسان
یمہٕ وے وید برٛہمن یگنٕ پرٛکٹھسان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

وید زانٕن وألی سریشٹھ اِنسان شناستر ویٔر گران تپ یگنٕ تہٕ دان
یِہٕ اوٚم ناوٕ ہتی شورؤ سپدان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

تت ناوٕ دیہِ سُنٛد یہٕ سورُے زان پھل نہٕ یٔژھتھ کر تپ یگنٕ دان
یہِ کرِیا کُرِتھ مَنُش یژھان کلیان وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ست رٕوُپہٕ پرماتما سُنٛد ناو زان   سریشٹھ تہٕ ست کرمن گُن لاگان
اُتم کرِیا ءستی ناوٕ ورتاوان   ۄوٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یگنٛہٕ تپ دانٛچ پڑورتھ ست آسُن   پرماتما ہٕندِ ناأوی کرم تہٕ ست آسُن
وِشواس تھاون ست مانٛنہٕ یِوان   ۄوٚن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن شردایہٕ روٚس کرم کرُن   تپ زپ کرُن تہٕ ہیٚیہٕ دان دیُن
یہٕ سوُرے است تہٕ لابہٕ روس زان   ۄوٚن بھگوانن گیتا گیان۔

اردآہِم ادھیاے

ارزن دپو ونان

ارزن چھُ ونان ہی بھگوان　　یہِ سنیاس تہٕ ینٛیہِ تیاگ توتہٕ سان
ہۄن ہۄن زانُن چھُس یہِ پزھان　　وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

شری بھگوان ونان

بھگوان ونان چھُس کینٛہہ پنڈت جن　　کامہِ کرم تیاگُن سنیاس زانان
دۄیم کرمہٕ پھل تیاگنس تیاگ ونان　　وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ترٛی پوٗتھر دن آدِ پڑاونہٕ باپتھ　　ینٛیہِ روٗگ تہٕ سنکٹ دوٗر کرنہٕ باپتھ
یگنٛ تپ زپ یم کرٕم گران　　وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ایشور بٔھتی تہِ دیوتاہن پوٗزا　　ماتا پِتا گورجنن ہنٛز سیوا
یگنٛ تپ دان کرن ورنہِ انُسار　　شریر نٔرواپوژھی کھن وارِ کار
یہہ لوکٕی تہٕ پرٕ لوٗکٕکی یم کرم زان　　یٔمی ناوِ سأری کرم پھل تیاگن زان
کینٛہہ وِدوان کرم دوٗشہِ لد مانان　　یم سأری تیاگن لایق زانان
کینٛہہ تپ دان یگنٛ تیاگن نہٕ مانان　　وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یگنٕہ دان تپ کرُن کرتوِیہٕ مان   یِم تیاگنٕہ لایق چھِنہٕ آسان
یِم مَنُش پوٚنٛز کرن وٲلۍ زان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یگنٕہ تپ دان ضۆرۆری زان   بے غرض تہٕ نِشکام کرٕنۍ آسان
یہٕ نِشچے کۆرمُت موٚن مت زان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

ناکارٕ تہٕ کامہِ کرم چھُنہٕ جان   سو کرمن ہُنٛد تیاگ لٲزِم نہَ زان
موہ وش تیاگن تامس زان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

سٲری کرم چھِہ دوکھ رۄپ آسان   پننہٕ نہٕ کشٹہٕ خاطرٕ یِم چھِہ تیاگان
اَتھ تیاگس چھِہ ساتوِک تیاگ ونان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یِم شاستر ویزٕ سٲری کرم کران   بێیہٕ یِمن کرمن ہُنٛد پھل تہٕ تیاگان
تِم تیاگی بے شک چھِہ بوزوان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

تِکیازِ مَنُش دیہہ دٲری اُستھ   سٲری کرم کرٕنۍ ہکہٕ نہٕ تیاگِتھ
کرمہٕ پھل تیاگِتھ چھُ تیاگی بنان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

کرمہٕ پھل نہٕ تیاگن وول اِنسان   مرنہٕ پتہٕ تہٕ نیک بد پھل پراوان
کرمہٕ پھل تیاگن مَنُش موکہٕ لان   ووٚن بھگوانن گیتا گیان۔

کرمن ہنٛزٕ سیٚدی ہنٛدی پأنٛژھ کارن   یم کرمن انتہٕ کرنٛک وہ پاے بنن
سانکھیہ شاسترن وُنۍ ہتۍ زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

کرمن ہنٛز سیٚدی مَنٛز اَدِشٹھان   بیٚیہٕ کرتا تہٕ بۆن بۆن کرن آسان
نانا پٔرکأری یٔژھا یہٕ اکھ دیوزان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

مَنُش مَن وأنی تہٕ شریٖرٕ ہتۍ   شاستر مؤجب یا اتھ وِپرٖتھ
کرم کرِنکۍ پأنٛژھ کارن زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یہٕ أستھ تہٕ یُس مَنُش مؤڈ آسان   سُہ شُد آتماہس کرتا زانان
یہٕ اگیأنی چھُنہٕ اصلیتھ زانان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یہٕ کرن چھُس یہٕ أہم یُس نہٕ آسان   سُہ سمسأری ویشین تہٕ کرمن پھسان
سُہ سارِنٕے مأرِتھ تہٕ نہٕ کاتھہ ماران   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

گیتا گیان تہٕ ترٛیہٕ پٔرکأری آسان   یم کرم کرنٕچ پٔریرنا دِوان
کرتا، کارن، کریا کرم سنگرٛہ زان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

گون گٔنٛزرن وألی شاسترٕ چھِ ونان   گیان، کرِیا، کرم ترٛیہٕ پٔرکأری آسان
یم سأری مےٚ نِشہٕ بوز تھو دیان   وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یمہٕ گیانہٕ مَنُش بۆن بۆن زٕپون أکی سے برٛہمس مَنٛز سم باوٕ وُچھن
سُہ گیان چھُ ساتوِک ونہٕ یِوان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

مگر یمہٕ گیانہٕ مَنُش سارِنے زٕپون ٕقسمہٕ ٕقسمہٕ باوٕ الگ الگ ڈیٚشن
تتھ گیانس چھِ راجس گیان ونان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

أکِس شرٕپرس لوگ روزُن یُکتی رۆس تہٕ بے مطلب آسُن
سُہ گیان تُچھ تہٕ تامس آسان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس کرم کرِشاستر ویٕز سان نہٕ کرُنک ابِمان نہَ پھل کانٛچھان
راگہٕ دُویشہِ کرن ساتوِک زان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس کرم سبٹھا دُشوار آسان پھل یژھن وول آسہِ یژھان
سُہ کرم کرُن راجس زان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس کرم انٛجام ہِنسا تہٕ نوقصان بیٚیہِ سامرتھ نہٕ ویژاُرِتھ کرنہٕ یِوان
سُہ محض اگیان تہٕ تامس زان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس کرتا بنٛدنہٕ رۆس آسان نہَ کِبرٕ سان کتھ باتھ گران
سُہ صأبرِ تہٕ اُتساہ وول آسان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

کاریہِ سید گڑھنس پٹھ نہٕ توشان نہٕ اسید گوٚھنس پچھتاوان
وِکارٕ روٚس سُہ ساتوک ونہٕ پِوان وٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس کرمہٕ پھل یژھان لالچی آسان دوٚیمین کشٹ دِوان بدکار اِنسان
سُہ کرتا راجس مانہٕ پِوان وٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس کرتا مُڈٕ موٗرکھ نادان بَین ہُنٛد روزگار نشٹ کران
دِیہٕ وُن آلژھ لد سُہ تامسی زان وٚن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن بُدی تہٕ وژتی زان گونو کنٛز تہٕ تژیہٕ تژیہٕ پژکأری آسان
پوٗز پأٹھی الگ لاگ ونے تھو دِیان وٚن بھگوانن گیتا گیان۔

پژورتی تہٕ نورتی مارگ یُس زانن کرم اکرم مُکھتی تہٕ بنٛدھن
بَے ابَے ہیوٗ سو بود ساتوِک زان وٚن بھگوانن گیتا گیان۔

مَنُش یمہٕ بوز دٕرم ادٕرم نہٕ زانن نہٕ کرتویہٕ اکرتویہٕ سہی مانن
ہے ارزن سو بود ژٕ راجس زان وٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یوسہٕ عقل ادرمس درم مانان تِتھے پأٹھی سأری چیز اُلٹہ باسان
سو عقل پوٗرٕ پأٹھی تامس زان وٚن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس مَنُش دیانہٕ یؠُگہٕ ستیٚ مَن پڑان   نہٕ ییٚندرین ہٮ۪ز کریایہِ دارن گران
سو وژتی یعنی دارنا ساتوِک زان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُس مَنُش پھلیٚچ یژھا تھاۓوِتھ   درٕم ارِتھ کامس لوگ روزِتھ
سو دارنا شکتی راجس زان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یہِ دارنا شکتی مۆرکھ اِنسان   نِنٛدٕر، آلُشھ، دوکھ تہٕ بےٚ پڑاوان
سو دارنا شکتی تامس زان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

ہے ارزن سوکھ ترٛیہِ پڑکاٗری آسان   یُتھ سوکھس مَنز مَنُش کرِ درٕم دیان
سپدا باوٕ دوکھن نشٹ گران   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

ییُتھ سوکھ گوڈٕ گوڈٕ زہر باسان   مگر امرٕت امیک انجام آسان
یہِ پرم سوکھ پڑاوان ساتوِک زان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

یُس سوکھ ییٚندرے وِشے میلان   بۆگنہٕ وِزِ امرٕت پتہٕ زہر آسان
سُہ سوکھ چھُ تامس ونہٕ پوان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

پرتھوی سورگس مَنز تہِ دیوتاہن   یمو علاوٕ تہِ کانہہ رژھ نہٕ آسن
پرکرژ ہندی ترٛے گون ییتہِ نہٕ آسان   وۆن بھگوانن گیِتا گیان۔

بڑہمنن کھٚتربن ویشن تہٕ شوٗدرن   کرم یِہنٛد سوبإوٕ ستی اُتپن
گونو موٗجِب گمٕتی مقرر زان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

دۄیمن ہنٛدی اپراد کھیٚما گران   وید شاستر پرن تہٕ پرناوان
یِم بڑہمنہٕ سنٛدِ سوبإوِکی کرم زان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

شوٗر ویر تیز وان چلاک آسُن   جنگہٕ منٛز نہٕ ژلُن بیٚیہٕ دان دیُن
خُودی صبر کھٚترے سنٛدی کرم زان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

زمینٛدآری ،گوٚپالن تہٕ پوزکارٕ بار   یہٕ چھُ ویشہِ سنٛدِ سوباوُک ویۄہار
سیوا باو چنٛڈالہِ سُنٛد کرم زان   وۄن بھگوانُن گیِتا گیان۔

پنٕہ نہِ پنٕہ نہِ سوبإوِ یِم کرم گران   بھگوت پڑاپتی روٗپ سیدی پڑاوان
یوٗز سہ سیدی کتھٕ پأٹھی پڑاوان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

یِم دَین سأری زپو گری اُتپن   یِہنٛدِ ستی سورُے زگت ویاپت آسان
سوبإوِ کہِ ذرمہٕ نہٕ پاپ پڑاوان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

جان پردرمہٕ نِشہِ گڑھ درٕم پنُٛن   گونو روٚس تہِ أستھ سریشٹھ مانُن
سوبإوِکہِ درمہٕ نہٕ پاپ پڑاوان   وۄن بھگوانن گیِتا گیان۔

دۄشی أستھ تہٕ سوکرم نہٕ تیاگنۍ   سأری کرٕم چھہِ کُنہٕ دۄشہٕ کنۍ
یتھٕ پأٹھی دٕہ أگنس ستۍ ستۍ آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس مَنُش بے لگاو چھُ آسان   یُمۍ انتہہ کرن زٲنۍ ہتۍ آسن
سانکھ یۄگہٕ نِش کرمہٕ سیدی پژاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

گیانہٕ یۄگچ یوسہٕ سِتتھی آسان   یمہٕ سیدی مَنُش برٛہمس پژاوان
ہے ارزن بوز ونَے ژھوجرٕ سان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سوم تہٕ ساتوِک بۄزن کرن وألی   ایکانت شُد جایہٕ روزن وألی
انتہہ کرن تہٕ بوٗد شُد تھاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

مَن وأنی شرٕیر وش تھاوُن   کام کرٛۄد لۄب اہنکار ترٛاوُن
راگ دٕ ے ترٛ أوِتھ وأراگ پژاوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سارِنٕے زیون سمان زانان   نہٕ کُنٹبک غم نہٕ یژھا تھاوان
سُہ پَرابکھتی چھُ پژاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

پرابکھتی ستۍ مےٚ برٛہمس زأنِتھ   یہٕ یہِ چھُس یُتھ چھُس یہِ توت مأنِتھ
أمی تتو گیانہٕ مےٚ مَنٛز لے سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سُہ کرمہٕ یوٗگی مےٚ پرأین سپدِتھ بێیہٕ سأری کرم ہمیشہٕ کٔرِتھ
میأنہِ دیایہِ چھُ میأنی پرم پد پرٛاوان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

سأری کرم مےٚ منہٕ کٔنی ارپن کر سمتو بوز یوٗگہٕ مےٚ پان پٕژر
نشچے کٔرِتھ دار موٗن دیان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یِتھٕ پأٹھی مےٚ منٛز یێلہِ من لاگکھ اہنٛکار تراوکھ میأنی وچن بوٗزکھ
نہَ بوزنہٕ نشٹ گژھکھ تھاو دیان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

اگر اہنٛکار کٔنی ژےٚ چھے خیال بہٕ یُد کرٕنہٕ چھُ اتھ پیٹھ درُن محال
چون سوباو ژےٚ یُد کرٕنا وان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن ژٕ موہ کٔنی چھُکھ نہٕ یژھان ژہ سوباوٕ کرم کرناوان
کرمہٕ بنٛدن چھُ زورٕ کرٕ ناوان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

شریر روٗپی ژکرٕ سارِنے زیون پرٛم برٛہم کرمو انُسار پھیرٕناوان
سُہ سارِنے یندرین ہرٛدین منٛز روزان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ژٕ پرٛتھ رنٛگہٕ تنہٕ منہٕ ہے ارزن تٔمی ہے پرم برٛہمس روز شرن
تہنٛز کرٛ پایہِ پرٛاوکھ ژٕ پرم ستھان وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

یتھ کِنہٕ پُر اِسرار تہٕ اُتم گیان   وونمے پوٗر پاٹھی دِ اَتھ کُن دیان
پَتہٕ ژٕ تی کر یہِ چھُکھ یژھان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ یژ گُپت بیٚیہِ سرٕ وول وچن   چانہِ ہیتہٕ خاطرٕ بیٚیہِ وِنے تھوگن
ژٕ مےٚ ٹوٹھ چھُکھ سپدی کلیان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن مےٚ ارپن کر پَنُن مَن   میٲنٮ۪ پوٗزا کر بٲگھتی موٚن بن
مےٚ بار بار روز پژنام گران   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ کٔرِتھ مےٚ ضروٗر پژاپت سپدِکھ   چھُسے واد گَران بوز بے شک
تِکیاز ژٕ چھُکھ مےٚ ٹوٹھ باسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سأری دٕرم تہٕ کرم تیأگِتھ   شرن گژھ مےٚ سرٕو اُدار زأنِتھ
تمام پاپو موکہٕ لاوتھ دوکھو سان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یہِ گیتا روٗپی گیان چھُ اُتم سبٹھا   بکھتی تہِ تَپہٕ روستس ؤنہِ زِنہٕ زانٛہہ
خاص کرِیمن نہٕ بوٗزٕنچ کل آسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس یہِ سبٹھا لولہٕ تہٕ پریمہٕ سان   میٲنٮ۪ن ٹاٹھن بٲگھتن بوزٕ ناوان
سُہ پوٗرُش مےٚ بے شکھ پژاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

اَمہِ کھوتہٕ بوڈ تہٕ ٹوٹھ کرمہٕ وان کاثہہ   نہَ پرٛتھوی پٕتھ نہَ آسہِ بزٛوٗتھ کُن کاثہہ
تٔمس تھوٗد نہٕ ٹوٹھ کاثہہ باسان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس پورُش اَسہِ دوٗن ہُنٛد یہٕ سمواد   گیتا لولہٕ سان پَرِ تہٕ تھٔو یاد
تٔمی سُنٛد گیانہٕ یگنٛز آسہِ بوزنہٕ یِوان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

یُس پورُش شرداہہٕ ہیٚیہٕ لولہٕ سان   دۄش درٛشٹی روٗس بوٗزِ گیتا گیان
سُہ اُتم لۄکن چھُ پرٛاپت سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے ارزن ژٕ ایکا گر گرِتھ مَن   یہٕ گیتا گیان اوٗسکھ بوٗزان
نشٹ سپد یوٗوٗے موہ تہٕ اگیان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ارزن دپو ونان

ارزن چھُس ونان ہی بھگوان   سُمرتی مےٚ پرٛأو نشٹ گو اگیان
چأنٛی آگنیا یہٕ پالہٕ خوشی سان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

سنجے ونان

سنجے ونان یتھٕ پأٹھۍ یہٕ پُراسرار گیان   ارزن دپوس ونان کرٛشنہٕ بھگوان
مےٚ بوٗزی بوٗزی روم ہرش اوس سپدان   وۄن بھگوانن گیتا گیان۔

ویاس جی نہِ کٔژ پایہِ اَس مےٚ دیٖو　　درشٹی ونان ارزن دیٖوس کرٛشن جی
مےٚ پانہٕ وُچھ تہٕ بۆز یہِ پوٗتر گیان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے راجن بار بار چھُم پیوان یاد　　کرٛشن جی یُن تہٕ ارزن دیٖون سمواز
سُہ پرُاسرار تہٕ کلیان کاری گیان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

شری ہری سُند سُہ وِشوٕ روٗپ وُچھِتھ　　یہٕ بار بار چھُس تمیٖک ذیان کرِتھ
آش ژرس گژھان تہٕ خوشی پژاوان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

ہے راجن یَتہٕ یوگیشور کرٛشنہٕ بھگوان　　یۆتہِ ارزن گانڈیو دھنُش دٲری مہان
تتہِ نیاے، وِجے، وِبھوٗتی آسان　　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔
سأرِسے　شکتس　سپُد　کلیان　وۆن بھگوانن گیتا گیان۔

اَتھی ستۍ وۆت یہٕ بھگوان کرٛشنہٕ جینہٕ دیایہِ ستۍ شریمد بھگوت گیتا یہِ ہُنٛد یہِ کأشُر ترجمہٕ لیلایہِ ہنٛدِس روٗپس منٛز اند۔ سیوک تہِ ترجمہٕ کار

پریٖم ناتھ کول ارپن
(بوٗگام، کولہٕ گام کشمیر)
ونایک نگر مُٹھی جموں

25 نومبر 1995